

# Kawotu Maxaafaa Koiruwaa

## *Gidduwaa Erissuwaa*

Kawotu Maxaafaa kiro shaahoi, Sameela maxaafatun naa77atun doomettida, Israa7eela bittaa kawotu taarikiyaappe attidaagaa kaallidi odee. Maxaafaa heezzu waanna waanna kifiletun shaakkidi xeellanaa danddayoos.

1. Solomoni ba aawaa Daawita sohuwan Israa7eelanne Yihudaa kawo gidiyoogaanne a aawaa Daawita haiquwaabaa odee.
2. Qassi ha maxaafai Solomona kawotettaa equwaanne i oottido oosuwaa odiya taarike. I oottido oosotuppe odanau doonaa kumiyaagee Yerusalaamen gimbettida Beeta Maqidasiyaa.
3. Israa7eeli huuphessanne tohossa kawotetta geetetti naa77u kiyidi shaahettidoogaanne he shaahettida kawotettata Kiristtoosi yelettanaappe kase, uddufuntto xeetu laittai gakkanaashin dumma dumma haarida kawotu taarikiyaa odee.

Ha naa77u maxaafatun asaa kaalettiya kawoi lo77onne iitanne geetetti pirddettiyoogee, Xoossaassi i ammanettiyoogaa keenaana. Hegaadankka qassi he biittai dicciyo dichchainne demmiyo injjee he kaalettiya kawoi Xoossaassi ammanettidoogaa keenaana. Hara baggaara qassi allaga xoossatussi goinnidoogeenne azazettennan ixxidogee kaalettiyaageetakka kaalliya asaakka bashshau efis. Huuphessa bagga kawotettaa kawoti ubbaikka paaciyan

kunddidosona. SHin Yihudaa kawotu taarikee iitatuugaakka lo77otuugaakka odee.

Kawotu maxaafan kiro kifiliyan daro erettidageeti, Xoossa doona gididi hiraagaa qaalaa yootidanne asai eeqassi goinnenna malanne Xoossaassi azazettennan ixxenna mala, minttidi erissida hananabaa yootiya mino asata. Etappekka eretaa dariyaagee Eelaasa. Eelaasi Ba7aala qeesetuura naasettido taarikeekka he sohuwan odettiis (Miraafiyaa 18 xeella).

### *Kawoi Daawiti Cimiis*

<sup>1</sup> Kawoi Daawiti cimidi wodiyaa keehippe sugiis. Yaatidaagau ashkarati maayuwaa a bolli kuurinkka a ho77ennan ixxiis.

<sup>2</sup> Hegaa gishshau, a oosanchchati a, “Kawuwaa achchan de7ana malanne a heemmana mala, issi geela7o na7iyo nuuni neeyyo koyana; nu godaa kawuwaa ho7ettanau a a lanqgen zin77anau danddayausu” yaagidosona.

<sup>3</sup> Yaagidi eti Israa7eela biittan ubban koyidi Abishaago giyo issi puulanchcha geela7iyo SHuneema giyo katamaappe demmidosona. Demmidi o kawuwaassi ehiidosona.

<sup>4</sup> He geela7iyaa keehippe puulanchcha na7a. A kawuwaa heemmaasunne ayyo oottaasu; shin kawoi iira inddan gaitti erenna.

### *Adoonee Kawotanau Koyiis*

<sup>5</sup> Haggiti na7ai Adoonee, “Taani kawotanau koyais” yaagidi denddiis; denddidi paraa gaaretanne parata ba sinttan woxxiya ishatamu asaara giigissiis.

**6** A aawai aban gelidi, “Aissi hagaa oottai?” giidi mulekka a oichchi erenna. Adooneekka qassi meraa keehippe lo77o asa; i Abeselooma kaallidi yelettiis.

**7** Adoonee Xaruuyi na7aa Yoo7aabanne qeesiyaa Abiyaataara ha yohuwaa zoretaa bessiis; bessin eti a maaddanau maayidosona.

**8** SHin qeesiyaa Xaadooqi, Yoodaahe na7ai Banaayi, hananabaa yootiya Naataani, SHim77i, Ree7inne Daawita naagiyaageeti Adooniyaara de7okkona.

**9** Issi gallassi Adoonee Eniroogeela katamaa matan Zoheleeta Zaallaa giyo sohuwan dorssata, mehetanne anqqara marata yarshshiis. Kowo naata ba ishata ubbaanne kawuwaassi oottiya Yihudaa asata ubbaa ba yarshshiyo sohuwaa xeesiis;

**10** shin hananabaa yootiya Naataana, Banaaya, kawuwaan naagiyaageetanne ba ishaa Solomona xeesibeenna.

### *Solomoni Kawotiis*

**11** Hegaappe guyyiyan, Naataani Solomona aayyiyo Berssaabo hagaadan yaagidi oichchiis; “Nu godai Daawiti erennan de7ishin, Haggiiti na7ai Adoonee kawotidoogaa neeni siyabeikkiyye?

**12** Yaatikko, ha77i neeni ne shemppuwaanne ne na7aa Solomona shemppuwaa waatada ashshanaakko nena taani ane zorais.

**13** Kawuwaa Daawitakko gelada hagaadan yaaga; ‘Ta godau kawuwau, taassi ne ashkkareessi, “Tuma, taappe guyyiyan ne na7ai Solomoni kawotana; ta kawotaa araatan i uttana”

yaagada caaqqabeikkii? Yaatin, Adoonee aibissi kawotidee?' yaaga.

<sup>14</sup> Neeni kawuwaara haasayaidda yan de7ishin taani gelada, ne haasayaa maizzada haasayana" yaagiis.

<sup>15</sup> Yaagin Berssaaba cimida kawuwaan haasayisanau i de7iyo ilppinniyya gelaasu; SHuneema katamaappe yiida Abishaaga kawuwaan heemmausu.

<sup>16</sup> Berssaaba kawuwaan sinttan lichchi gaada gufannaasu.

Gufannin kawai, "Ai koyadii?" yaagidi oichchiis.

<sup>17</sup> Oichchin a, "Ta godau, taassi ne ashkkareessi, Taappe guyyiyaa ne na7ai Solomoni kawotana; ta kawotaa araattankka i uttana' gaada GODAN, ne Xoossan, neeni ne huuphen caaqqadasa.

<sup>18</sup> SHin ha77i Adoonee kawotiis; neeni ta godai kawai hegaa erakka.

<sup>19</sup> I keehi daro meheta, anqqara maratanne dorssata yarshshiis. Yarshshiiddi kawuwaan naata ubbaa, qeesiyaa Abiyaataaranne ola gadaawaa Yoo7aaba xeesiis; shin ne ashkkaraa Solomona xeesibeenna.

<sup>20</sup> Ta godau kawuwau, ta godaappe kawuwaappe guyyiyaa ooni ne kawotaa araatan uttanaakko eranau Israa7eela asaa ubbaa aifee nena xeelli uttiis.

<sup>21</sup> Hinna xayikko, ta godai kawai haiqqidi ba maizzan gaittiyo wode, taaninne ta na7ai Solomoni daafabaa oottida asadan qoodettana" yaagaasu.

<sup>22</sup> Berssaaba biron kawuwaara haasayishin, hananabaa yootiya Naataani kawo keettaa

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 1:23 v Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 1:31

gakkiis.

<sup>23</sup> Gakkin kawuwaayyo, “Hananabaa yootiya Naataani yiis” yaagidi yootidosona. Yaatin, Naataani kawuwaa sintti aadhdhidi, ba som77uwaa sa7aa gattidi zaggiis.

<sup>24</sup> Hegaappe guyyian Naataani, “Ta godau kawuwau, neeppe guyyian Adoonee kawotanaadaaninne ne kawotaa araatan uttanaadan odadiiyye?

<sup>25</sup> Hachchi i duge biidi keehi daro meheta, anqqara maratanne dorssata yarshshiis. Yarshshiiddi kawuwaa naata ubbaa, ola gadaawatanne qeesiyaa Abiyaataara xeesiis. Eti ha77i aara middenne uyiiddi, ‘Kawoi Adoonee merinau de7o!’ yaagiiddi de7oosona.

<sup>26</sup> SHin tana ne ashkkaraa, qeesiyaa Xaadooqqa, Yoodaahe na7aa Banaayanne ne ashkkaraa Solomona xeesilbeenna.

<sup>27</sup> Hagee ta godaa kawuwaappe guyyian a kawotaa araatan ooni uttanaakko ba ashkkarata erissennan de7iiddi ta godai kawoi oottidobeeeyye?” yaagiis.

<sup>28</sup> Yaagin Kawoi Daawiti, “Berssaabo tau xeesite” yaagiis; yaagin kawoi de7iyoosaa gelada a sinttan eqqaasu.

<sup>29</sup> He wode kawoi iyyo hagaadan yaagidi caaqqiis; “Tana meto ubbaappe ashshida GODAI ero!

<sup>30</sup> GODAN, Israa7eela Xoossan taani neeyyo caaqqido caaquwaa tumu hachchi polana; taappe guyyian ne na7ai Solomoni kawotana; ta kawotaa araatan, ta sohuwan i uttana” yaagiis.

<sup>31</sup> Yaagin Berssaaba ba som77uwaa sa7aa

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 1:32 vi Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 1:38

gattada kawuwaa sinttan ziggaasu; ziggada kawuwaa, “Ta godai, Kawoi Daawiti merinau de7o!” yaagaasu.

<sup>32</sup> Hegaappe guyyiyan Kawoi Daawiti, “Tau qeesiyaa Xaadooqa, hananabaa yootiya Naataananne Yoodaahe na7aa Banaaya xeesidi gelissite” yaagiis. Yaagin eti gelidi, kawuwaa sintti aadhdhidosona.

<sup>33</sup> Aadhdhin i eta, “Ta ashkkarata inttenaara ekkidi biidi, ta na7aa Solomona taani toggiyo baquluwaa togissidi, duge Giyoona pultuwaa efite.

<sup>34</sup> Efin qeesiyaa Xaadooqinne hananabaa yootiya Naataani a tiyidi Israa7eela asaa bollan kawoyona. Hegaappe guyyiyan malkkataa punnidi, intte qaala xoqqu oottidi, ‘Kawoi Solomoni merinau de7o!’ yaagite.

<sup>35</sup> Hegaappe guyyiyan intte a ajabidi aara pude biite; bin i yiidi ta kawotaa araatan uttidi, ta sohuwan kawoto. Taani Israa7eelanne Yihudaa haariyaagaa oottada a sunttaas” yaagiis.

<sup>36</sup> Yoodaahe na7aa Banaayi kawuwaayyo zaaridi, “Amin77i! GODAI, ta godaa kawuwaa Xoossaikka hegaa go!

<sup>37</sup> GODAI ta godaara kawuwaara gidi-doogaadan Solomonaarakka gido; yaatin, a kawotaa araataa ta godaa Kawuwaa Daawita kawotaa araataappekka aattidi gitayo” yaagiis.

<sup>38</sup> Hegaa gishshau, qeesiyaa Xaadooqi, hananabaa yootiya Naataani, Yoodaahe na7ai Banaayinne kawuwaa naagiyaageeti Solomona Kawoi Daawiti toggiyo baquluwaa togissidi, Giyoona efidosona.

39 Qeesiyaa Xaadooqi Xoossa  
Dunkkaaniyaappe zaitiyaa kaciyan tigi ekkidi,  
Solomona tiyidi kawoyiis. Hegaappe guyyiyan eti  
malkkataa punnin, asai ubbai ba qaala xoqqu  
oottidi, "Kawoi Solomoni merinau de7o!" yaagiis.

40 Asai ubbaikka a kaallidi pude biis; eti pu-  
laaliyaa punni punnidi kaa7iiddi keehippe ufa-  
tidosona. He hombbocettan biittai qaaxxiis.

41 Adooneenne aara de7iya imattati gibira  
mi wurssiiddi hagaa siyidosona. Malkkataa  
punettaa siyidi Yoo7aab, "Ha kataman wocamiya  
wocamai ubbai aibabee?" yaagidi oichchiis.

42 I biron haasayishin qeesiyaa Abiyaataara  
na7ai Yonaataani gakki wodhdhiis. Gakkin  
Adoonee, "Ane haa gela. Ne mala lo77o asi lo77o  
odo eheennan aggenna" yaagiis.

43 Yaagin Yonaataani, "CHii, taani lo77o odo  
ehabeikke! Nu godai Kawoi Daawiti Solomona  
kawoyiis.

44 A ajabana mala kawoi qeesiyaa Xaadooqa,  
hananabaa yootiya Naataana, Yoodaahe na7aa  
Banaayanne kawuwaa naagiyaageeta aara yed-  
diis; eti kawoi toggiyo baquluwaa a togissidosona.

45 Qeesiyaa Xaadooqinne hananabaa  
yootiya Naataani, Giyoona SHaafan a  
tiyidi kawoyidosona; hegaappekka eti  
hombbociiddi pude biidosona; hegau katamaikka  
kooshimmees. Ha77i intte siyiyo wocamai hegaa.

46 Hegaa bollikka Solomoni kawotaa araatan  
uttiis.

47 Qassi kawo oosanchchatikka nu godaa  
Kawuwaa Daawita, 'Ne Xoossai Solomona  
woriyaa neegaappekka aatti woreyo! A kawotaa

araataa neegaappekka aatti gitayo!' yaagidi anjjidosona. Anjin kawoi ba arssan de7iiddi hokkidi Xoossaassi goinniis.

<sup>48</sup> Goinnidi, 'Ta kawotaa araatan uttidi ta sohuwan kawotiyaabaa tana hachchi ta aifiyan bessida GODAI Israa7eela Xoossai galatetto!' yaagiis"

<sup>49</sup> Hegaa siyidi, Adooniyaa imattati ubbai dagammi denddidi, laalettidosona.

<sup>50</sup> Laalettin Adoonee Solomonayyo yayyidi biidi, yarshshiyoosaa kaceta oiqqiis.

<sup>51</sup> Oiqqin asai Solomona, "Adoonee Kawuwaa Solomonayyo yayyidi, yarshshiyoosaa kaceta oiqqiis; oiqqidi, 'Kawoi Solomoni tana ba ashkkaraa bisuwan woreennaadan taayyo hachchi caaqqa' yaagees" yaagidi yootidosona.

<sup>52</sup> Yaagin Solomoni zaaridi, "I ba hanuwaa loittanabaa gidikko, harai attin a huuphiyaappe issi binnaaninne boshettena; shin an iitatetti beetikko, i haiqqana" yaagiis.

<sup>53</sup> Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni asaa kitin, eti yarshshuwaa yarshshiyoosaappe duge a wottidosona. Wottin Adoonee yiidi, Solomonayyo ziggsiis; yaatin, Solomoni a, "Ne soo ba" yaagiis.

## 2

### *Daawiti Solomonayyo Wurssetta Azazuwaa Azaziis*

<sup>1</sup> Daawiti haiqqiyo wodee matin, ba na7aa Solomona hagaadan yaagidi azaziis;

<sup>2</sup> "Taani haiqqiyo wodee matiis. Hegaa gishshau, minna; yeeqenna asa gida.

<sup>3</sup> GODAI ne Xoossai azazidobaa naaga; a ogetun hemetta; Muuse Higgiyan xaafettidoogaadan a awaajuwaa, a azazuwaa, a higgiyaanne a wogaa naaga. Yaatikko, neeni oottiyoobai ubbainne neeni biyo soho ubbai neeyyo injetana.

<sup>4</sup> Qassi GODAI tana, ‘Ne zerettati bantta de7uwan naaggettidi de7ikko, eti ta sinttan bantta kumetta wozanaappenne bantta kumetta shemppuwaappe ammanettidi hemettikko, Israa7eela kawotaa araatan uttiya asi neeyyo mulekka xayenna’ yaagido ufaissaa qaalaa taayyo polana.

<sup>5</sup> “Qassi Xaruuyi na7ai Yoo7aabi Israa7eela ola gadaawata naa7aa, Neera na7aa Abaneeranne Yetera na7aa Amaasa woridi, i tana oottidobaa neeni akeekaasa. Hegeenne, eti olaa wode woridoogaa haluwaa eta sigaa wode woridi, he suut-tan ba xeessaa qabattuwaanne ba gediyya caam-maa alleeqiis.

<sup>6</sup> Neeni a ne aadhdhida eratettaadan ootta; bau mati i ceeggidi saro haiqqanaadan oottoppa.

<sup>7</sup> “SHin Gala7aade giyo biittan de7iya Barzzillaaya naatuyyo keha; eti ne maaddan miya asaara mona. Aissi giikko, taani ne ishaa Abeseloomappe baqatiyo wode, eti taayyo miyye gididosona.

<sup>8</sup> “Taani Maahinaima katamaa biido wode, tana iita qanggettaa qanggida Biniyaama biittan Baahuriima katamaappe yiida Geera na7aa SHim77i nenaara de7iyoogaa hassaya. I tanaara gaittanau Yorddaanoosa SHaafaa duge yiido wode, ‘Taani nena worikke’ gaada GODAN ayyo caaqqaas.

<sup>9</sup> SHin ha77i neeni a xillo asadan qoodoppa. Neeni aadhdhida erai de7iyo asa; neeni a waatanaakko erana. Neeni he cima bitaniyaa suuttaara mooga” yaagiis.

### *Daawita Haiquwaa*

<sup>10</sup> Hegaappe guyyiyan Daawiti haiqqidi, ba maizzan gaittiis; yaatidi Daawita Kataman moogettiis.

<sup>11</sup> Daawiti Israa7eela bolli oitamu laitta kawotiis; Kebroonan laappun laitta, Yerusalaamen hasttmanne heezzu laitta kawotiis.

<sup>12</sup> Solomoninne ba aawaa Daawita kawotaa araatan uttiis; a kawotettaikka keehippe minniis.

### *Adooniyaa Haiquwaa*

<sup>13</sup> Haggiiti na7ai Adoonee, Solomona aayee Berssaabikko biis; bin Berssaaba, “Neeni taakko saruwan yaadii?” yaagada a oichchaasu.

Oichchin i, “Ee; saruwan yaas” yaagidi zaariis.

<sup>14</sup> Hegaappe guyyiyan gujjidikka, “Taani nena oichchiyoobi de7ees” yaagiis.

Yaagin a, “Oichcha” yaagaasu.

<sup>15</sup> Yaagin i hagaadan yaagiis; “Kawotanau bessiyai tana gididoogaanne Israa7eela asai ubbai tana bantta kawodan xeellidoogaa neeni ne huuphen eraasa. SHin yohoti laamettin kawotettai ta ishaayyo yuuyiis; hegeenne, ayyo GODAAPPE yiis.

<sup>16</sup> Ha77i taani nena issibaa oichchana. Hayyanaa taayyo ixxoppa” yaagiis.

Yaagin a, “Oichcha” yaagaasu.

<sup>17</sup> Yaagin i, “Kawai Solomoni neeyyo ixxis geenna; hegaa gishshau, SHuneema katamaappe

yiida Abishaago giyo geela7iyo taani machchanau  
i o taayyo immana mala, hayyanaa a taayyo  
oichcharkkii” yaagiis.

**18** Yaagin Berssaaba, “Daro lo77o; taani hegaa  
neeyyo kawuwaassi odana” yaagaasu.

**19** Hegaa gishshau, Berssaaba Adooniyaa kiitaa  
odanau Solomonakko gelin, kawoi o mokkanau  
denddi eqqidi, iyyo ziggis; ziggi simmidi ba ka-  
wotaa araatan uttiis. Qassi ba aayeessi hara  
kawotaa araataa ehiissidi, an baappe ushachcha  
baggaara utissiis.

**20** Uttidoogaappe guyyiyani, “Nena taani issi gu-  
uttabaa oichchiyoobi de7ees. Hayyanaa taayyo  
ixxis gooppa” yaagaasu.

Yaagin kawoi zaaridi o, “Ta aayee, oichcha.  
Taani ixxis giikke” yaagiis.

**21** Yaagin a, “SHuneema katamaappe yiida  
Abishaago ne ishai Adoonee machchana mala  
ayyo immarkkii” yaagaasu.

**22** Yaagin Kawoi Solomoni zaaridi ba aayyiyo,  
“SHuneema katamaappe yiida Abishaago  
neeni Adooniyaayyo aissi oichchai? I ta  
bairaa gidennee? Neeni ayyo kawotettaakkka  
oichchanaagaa shin aggadasa! Ee, neeni ayyo,  
qeesiyaa Abiyaataarayyoonne Xaruuyi na7aa  
Yoo7aabayyo kawotettaakkka oichchanaagaa  
aggadasa!” yaagiis.

**23** Yaagidi Kawoi Solomoni GODAN caaqqidi,  
“Adoonee hagaa oichchido gishshau taani a  
worana xayikko, GODAI tana woro!

**24** Ha77i simmi tana ta aawaa Daawita kawotaa araatan utissidi, ta kawotettsaa mintti es-sidi, ta zareti de7i be7anaadan oottida GODAI ero! Adooniyaa hachchi worana!” yaagiis.

**25** Yaagidi Kawoi Solomoni Yoodaahe na7aa Banaaya azazin, i biidi Adooniyaa shocidi woriis.

### *Abiyaataara Guyye Yeddisosona*

**26** Hegaappe guyyiyaa, Kawoi Solomoni qeesiyaa Abiyaataara hagaadan yaagiis; “Neeni Anatootan de7iya ne gade guyye ba. Neeni haiqqanau bessaasa; shin nena taani ha77i worikke. Aissi giikko, neeni ta aawaa Daawita sinttan Ubbaa Haariya GODAA Taabootaa tookkadasa; qassi ta aawaa metuwaa ubbaa aara metootadasa” yaagiis.

**27** Yaatidi Solomoni Abiyaataara GODAA qeese gidiyoosaappe diggidi, GODAI Seelon Eela keettaa asaabaa yootidoogaa poliis.

### *Yoo7aabaa Haiquwaa*

**28** Abeselooma maaddana xayikkonne Adooniyaa maaddida Yoo7aabakko ha odoi gakkiis. Gakkin GODAA Dunkkaaniyau i baqati biidi, yarshshiyooosaa kaceta oiqqiis.

**29** Yoo7aabaa GODAA Dunkkaaniyau baqatidi biidi, yarshshiyooosaa lanqgen de7iyoogaa Kawuwaa Solomonassi yootidosona. Yootin Solomoni Yoodaahe na7aa Banaaya, “Ba, baada a wora!” giidi azaziis.

**30** Yaagin Banaayi GODAA Dunkkaaniyaa giddo gelidi Yoo7aabaa, “Kawoi nena, ‘Hagaappe kiya’ yaagees” yaagiis.

SHin i zaaridi, “Kiyikke! Taani hagan haiqqana” yaagiis.

Yaagin Banaayi kawuwaayyo, “Yoo7aabi taayyo hagaa hagaa giidi zaariis” giidi odiis.

<sup>31</sup> Kawoi Banaaya, “I giidoogaadan a ootta; a worada mooga! Yaatikko, Yoo7aabi xillo asatu suuttaa gussido daafaappe tananne ta aawaa keettaa asaa geeshshaasa.

<sup>32</sup> I gussido suuttaa acuwaa GODAI ayyo qanxxana. Aissi giikko, i ta aawai Daawiti erennan de7ishin naa77u asata bisuwan woriis; Israa7eela ola gadaawai Neera na7ai Abaneerinne Yihudaa ola gadaawai Yetera na7ai Amaasi, eti naa77aikka appe kehaanne suuriyaa daro asa.

<sup>33</sup> Yoo7aabi ha asata worido gishshau, eta suuttaa daafai merinau Yoo7aaba huuphiyaaninne a zerettatu huuphiyan wodhdho. Daawita bollinne a keettaa asaa bolli, a zerettatu bollinne a kawotaa araataa bolli merinau GODAA saroi gido” yaagiis.

<sup>34</sup> Hegaa gishshau, Yoodaahe na7ai Banaayi pude kiyidi, Yoo7aaba shocidi woriis; worin i bazzon de7iya ba gaden moogettiis.

<sup>35</sup> Kawoi Yoodaahe na7aa Banaaya Yoo7aaba sohuwan ola gadaawa oottidi sunttiis; qassi Abiyaataara sohuwan qeesiyaa Xaadooqa sunttiis.

### *SHim77a Haiquwaa*

<sup>36</sup> Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni SHim77ayyo kiittidi hagaadan yaagiis; “Neessi Yerusalaamen keettaa keexxada, yan de7a; harasaa awanne booppa.

**37** Neeni katamaappe kiyada, Qediroona Zang-gaaraa pinnido gallassi haiqqanaagaa era. Ne suuttaa gomee nena oiqqana” yaagiis.

**38** Yaagin SHim77i zaaridi kawuwaa, “Neeni giyoogee lo77o; taani ne ashkkarai neeni ta godai kawoi giidoogaadan oottana” yaagiis. SHim77i Yerusalaamen daro wodiyaa de7iis.

**39** SHin heezzu laittaappe guyyiyian, SHim77a ashkkaratuppe naa77ati betidi, Maa7ika na7aa, Gaate Kawuwaa Akiishakko biidosona; bin, “Ne ashkkarati Gaaten de7oosona” giidi SHim77ayyo yootidosona.

**40** Yootin i ba hariyaa kooridi, ba ashkkarata koyanau Akiishakko Gaate biis; biidi Gaateppe ba ashkkarata zaaridi ehiis.

**41** SHim77i Yerusalaameppe Gaate katamaa biidi simmidoogaa Solomoni siyido wode,

**42** SHim77a xeesissidi hagaadan yaagiis; “ ‘Neeni yaappe denddada harasaa awanne biido gallassi, haiqqiyoga era’ gaada taani nena GODAN caaqettada seerabeikkinaa? He wode neeni ‘Ne giyoogee lo77o; eneo, taani azazettana’ gaadasa.

**43** Yaatin, GODAAYYO caaqrido caaquaanne ta azazuwaa aissi naagabeikkii?” yaagiis.

**44** Qassikka kawoi SHim77a, “Ta aawaa Daawita bolli neeni oottido iita oosuwaa ubbaa ne wozanai erees. Ha77i simmi ne iita oosuwaa GODAI neeyyo zaarana.

**45** SHin Kawoi Solomoni anjettana; Daawita kawotaa araataikka GODAA sinttan merinau saro de7ana” yaagiis.

**46** Yaagidi kawoi Yoodaahe na7aa Banaaya azaziis; azazin Banaayi biidi, SHim77a shocidi woriis.

Yaatin, kawotettai Solomona kushiyen minnidi eqqiis.

### 3

*GODAI Aadhdhida Eratettaa Immana Mala  
Solomoni Woossiis  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 1:3-12)*

**1** Solomoni Gibxxe Kawuwaara zuppetidi, a na7iyo baayyo machcho ekkiis; ekkidi ba kawo keetaa, GODAA Beeta Maqidasiyaanne Yerusalaame yuushuwaa dirssaa gimbibidi polanaashin, o Daawita Katamaa ehiis.

**2** GODAA sunttaayyo Beeta Maqidasee biron ke-exettiichchibeenna gishshau, assi he wode goinniyo xoqqa sohotun yarshshiiddi takkiis.

**3** Solomoni GODAA siiqiyooqaa ba aawaa Daawita wogan hemettiyoogan erissiis; shin goinniyo xoqqa sohotun yarshshiisinne ixaanaa cuwayiis.

**4** Kawoi yarshshuwaa yarshhanaau Gabaa7oonaa biis; aissi giikko, he sohoi hara ubbaappe aadhdhi koshshiya goinniyo xoqqa soho. Solomoni sha7u mehiyaa ehiidi, he yarshshiyoosan xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiis.

**5** GODAI Solomonayyo Gabaa7oonan qammi aimuwan qoncciis. Qonccidi Xoossai a, “Taani neeyyo ai immanau koyai?” yaagiis.

**6** Yaagin Solomoni, “Ne ashkkarai ta aawai Daawiti neeyyo ammanettiya xillonne suure asa gidiyo gishshau, neeni aggenna siiquwan a si-iqadasa. Neeni ha gita siiquwaa aggennan si-iqaidda, hachchi ha gallassi a kawotaa araatan uttiya attuma na7aa ayyo immadasa.

**7** “Ha77ikka abeet GODAU, ta Xoossau, neeni tana ne ashkkaraa, ta aawaa Daawita sohuwan kawoyadasa. SHin taani guutta na7a gidiyo gishshau, asaa waata kaalettanaakko taani erikke.

**8** Taani ne ashkkarai neeni doorido asaa giddon, qoodai bainna asaa giddon de7ais.

**9** Hegaa gishshau, taani ne asaa aissanaunne lo77uwaanne iitaa shaakkada eranau taayyo ne ashkkaraayyo akeeka wozanaa imma. Hegee xayikko, ha ne gita asaa ooni kaalettanau dand-dayii?” yaagiis.

**10** Solomoni hegaa oichchido gishshau, GODAI ufaittiis.

**11** Hegaa gishshau, Xoossai a hagaadan yaagiis; “Neeni neeyyo baree aduqqanau, woikko dure gi-danau, woikko ne morkketi haiqqanau oichchen-nan aggada, hagaa asaa suure pirddan aissiyo aadhdhida eratettaa oichchido gishshau,

**12** neeni oichchidoogaa taani oottana. Be7a, neeppe kase ne mali bainnaagaadan neeppe sim-minkka ne mali denddennaagaadan, aadhdhida eratettaanne akeeka wozanaa taani neeyyo im-mana.

**13** Qassi neeni oichchabeennabaakka taani neeyyo immana; neeni de7ido laitta ubban kawotu giddon ne keena kawoi de7ennaadan,

duretaanne bonchchuwaa taani neeyyo immana.

<sup>14</sup> Neeni ne aawai Daawiti hemettidoogaadan ta ogiyan hemettikko, ta wogaunne ta azazuwau azazettikko, taani ne bariyaa adussana” yaagiis.

<sup>15</sup> Hegaappe guyyiyan Solomoni beegottiis; beegottidi hegee aimo gidiyoogaa akeekiis. I Yerusalaame simmidi biidi, GODAA Maachchaa Taabootaa sinttan eqqiis; eqqidi xuuggiyo yarshshuwaanne issippetettaa yarshshuwaan yarshshiis. Yaatidi ba oosanchchatu ubbaayyo gibiraa kessiis.

### *Solomoni Era Pirdda Pirddiis*

<sup>16</sup> Issi gallassi naa77u shaaramuxati Kawuwaa Solomonakko yiidi, a sinttan eqqidosona.

<sup>17</sup> Eqqin etappe issinniyyaa hagaadan yaagaasu; “Ta godau, taaninne ha mishiriyyaa issi keettan de7oos. Yan a tanaara issippe de7ishin, taani issi na7a yelaas.

<sup>18</sup> Ta na7ai yelettido heezzantto gallassi ha mishiriyaakka issi na7a yelaasu. He keettan nu naa7aappe hara asi ooninne baawa.

<sup>19</sup> “Issi gallassi qammi a a bolli zin77ido gishshau, ha mishiree na7ai haiqqiis.

<sup>20</sup> Haiqqin a qamma bilahe denddada, taani ne ashkkariyaa xiskkidaashin, ta na7aa ta miyyiyaappe ekkaasu; ekkada a ba kiyuwan wottada, ba haiqqida na7aa ta kiyuwan wottaasu.

<sup>21</sup> Wonttin guuran taani ta na7aa xanttanau denddido wode, haiqqiichchiis! SHin taani maallado poo7uwan tishshi oottada xeelliyo wode, hekko taani yelido na7aa gidenna” yaagaasu.

**22** Yaagin hankko maccaasiya hagaadan yaagaasu; “CHii! Paxa de7iyaagee ta na7aa; haiqqidaagee neegaa” yaagaasu.

SHin kiro maccaasiyaa zaarada, “CHii, haiqqidaagee ne na7aa; paxa de7iyaagee ta na7aa” yaagaasu. Hegaadan giidi eti kawuwaa sinttan palamettidosona.

**23** Palamettin Kawoi Solomoni hagaadan yaagiis; “Ha maccaasiyaa, ‘Paxa de7iya na7ai taagaa; haiqqidaagee neegaa’ yaagausu; hankkorakka, ‘CHii! Ne na7ai haiqqidaagaa; ta na7ai paxa de7iyaagaa’ yaagausu” yaagiis.

**24** Yaagidi kawoi, “Tau bisuwaa ekki yiite” yaagiis; yaagin eti ayyo bisuwaa ehiidosona.

**25** Ehin kawoi, “Paxa de7iya na7aa naa77u kes-sidi phalqqite; phalqqidi issi baggaa hannissi im-mite; issi baggaa hinnissi immite” yaagidi azaziis.

**26** Azazin ha paxa de7iya na7ai ibaa gidiyo maccaasiyaa ba na7aassi mishettada kawuwaa, “Hai ta godau, paxa de7iya na7aa iyyo imma! A woroppa!” yaagaasu.

SHin hankkoriyaa, “Taayyookka neeyyookka gidoppo; naa77u kiyidi phalqqetto” yaagaasu.

**27** Hegaappe guyyiyan kawoi, “Ha paxa de7iya na7aa ha kiro maccaaseeyyo immite; na7aa woroppite. Hanna na7aa aayyiyo!” yaagidi pird-diis.

**28** Israa7eela asai ubbai kawoi pirddido pirddaa siyido wode, eti kawuwaa keehippe bonchchidosona. Aissi giikko, asaayyo xillotettan pird-danau ayyo aadhhdida eratettai Xoossaappe imet-tidoogaa be7idosona.

## 4

### *Solomoni Sunttido Oosanchchata*

<sup>1</sup> Kawoi Solomoni Israa7eela biittaa ubbaa bolli kawotiis.

<sup>2</sup> I sunttido halaqati hagaappe kaallidi xaafetti-daageeta. Xaadooqa na7ai Azaariyaasi qeese;

<sup>3</sup> SHiishsha<sup>1</sup> naati Elihoreefinne Akiyi waanna xaafeta; Ahiluuda na7ai Yoosaafixi hanidabaa xaafiyaagaa;

<sup>4</sup> Yoodaahe na7ai Banaayi ola gadaawaa; Xaadooqinne Abiyaataari qeeseta;

<sup>5</sup> Naataana na7ai Azaariyaasi deriyaa heem-miyaageetu halaqaa; Naataana na7ai Zaabudi qeesenne kawuwaa dumma zoriyaagaa;

<sup>6</sup> Ahishaari kawo keettaa halaqaa; Abdda na7ai Adooniraami gabbaaratu halaqaa.

<sup>7</sup> Qassi Solomonayyo Israa7eela biittan ubban tammanne naa77u dereta heemmiyaageeti de7oosona; eti kawuwaassinne kawuwaa son de7iya assaa ubbaassi miyo kattaa ehiyaageeta. Etappe issoi issoi laittaa giddon issi issi aginaa kattaa ehees.

<sup>8</sup> Eta sunttai hagaappe kaallidi xaafettiis.

Benihuuri Efireema gezziyaa heemmiyaagaa.

<sup>9</sup> Benddeqari Maaqaxa, SHa7albbiima, Beeti-SHemeshanne Elooni-Beetihanaana katamata heemmiyaagaa.

<sup>10</sup> Beniheseedi Arubboota biittaa heemmiyaagaa; Sooko biittainne Hefeera biittai ubbaikka abaa.

---

<sup>1</sup> **4:3 Shiishsha:** Ha bitaanee Ibraawettawan oiddu dumma sunttan xeesettes. Sameela Maxaafaa Naa77anttuwa 8:17; 20:25nne Hanidabaa Odiya Kiro Maxaafaa 18:16 xeella.

**11** Benabinadaabi Doora giyo biitta ubbaa heemmiyaagaa; i Solomona na7iyo Xaafaato ekkidaagaa.

**12** Ahiluuda na7ai Ba7aana Taa7inaakanne Magiddo giyo katamata, Iziraa7eelappe garssan Xarttaana matan de7iya Beetishaana biittaa ubbaa, Beetishaanappe biidi Aabeeli-Mahoolaara kantti, Yoqima7aama hefintti gakkanaashin de7iya katamata heemmiyaagaa.

**13** Benggebeeri Gala7aaden Raamoota giyo katama, Gala7aaden Minaase na7aa Yaa7iira katamatanne, yuushuwan gimbbeenne gimbbiyaa penggetun nahaasiyaa birataa hiraqoti de7iyo usuppun tammu gita katamatuura de7iya, Arggooba giyo biittaa heemmiyaagaa. Arggoobi Baasaanen de7ees.

**14** Iddo na7ai Ahinaadaabi Maahinaima giyo biittaa heemmiyaagaa.

**15** Ahima7aaxi Nifttaaleema biittaa heemmiyaagaa; i Solomona na7iyo Baasemaato ekiis.

**16** Hushaaya na7ai Ba7aani Aseera biittaanne Ba7aaloota katamaa heemmiyaagaa.

**17** Paaruha na7ai Yoosaafixi Yisaakoora biittaa heemmiyaagaa.

**18** Eela na7ai SHim77i Biniyaama biittaa heemmiyaagaa.

**19** Uura na7ai Gebeeri Gala7aade biittan Amooretu Kawoi Sihooninne Baasaane Kawoi Oogi kawotido biittata heemmiyaagaa; he biittata heemmiyaagee a xalaala.

**20** Yihudaa asainne Israa7eela asai abbaa doona shafiyaadan corattidosona; eti miiddinne uyiiddi ufaittidi de7idosona.

**21** Solomoni Efiraaxiisa SHaafaappe doommidi Pilisxxeema biittaa gakkanaashin, hegaappekka Gibxxe zawaa gakkanaashin de7iya kawotettata ubbaa haariis. He biittaa asati au giaraa giirdosona; eti a de7o laitta ubban ayyo haarettidosona.

**22** Solomonayyo hachchi hachchi qumau ishatamu konttaale muruta xiilliya, xeetu konttaale xiilliya,

**23** xiikkin modhdhida tammu boorata, yedan miida latamu booratanne xeetu dorssata, eta bollikka cofoshota, gaarata, genessatanne ordde kuttota koshshees.

**24** Solomoni Efiraaxiisa SHaafaappe arggo baggaara de7iya kawotettata ubbaa Tifisaaha kata-maappe doommidi Gaaza katamaa gakkanaashin haariis; ba yuushuwan de7iya biitta ubbaarakka saro de7iis.

**25** A de7o laitta ubban Yihudaa asainne Israa7eela asai Daanappe biidi Berssaabeha gakkanaashin, ubbai ba woiniyaa turaa kuwaaninne ba ettaa kuwan saro de7iis.

**26** Solomonayyo olaa paraa gaareta goochochiya oitamu sha7u gaaxaata paratinne tammanne naa77u sha7u paraasati de7oosona.

**27** He deriyaa heemmiyaageeti bantta aginan aginan Kawoi Solomoninne a maaddan maanau yiida asai ubbai miyoobaa shiishshidosona. Eti hegaappe aibanne pacissokkona.

**28** Eti qassi gaariyaa paratinne hankko parati maanau banggaanne dalaa peeriyan banttana

gakkidaagaa gakkidaagaa ehiidi a wottiyosan wottidosona.

<sup>29</sup> Xoossai Solomonayyo aadhdhida eratettaa, akeekaanne zawi bainna aaho qofaa immiis.

<sup>30</sup> Solomona aadhdhida eratettai arshsho baggaara de7iya asa ubbaa aadhdhida eratettaappenne Gibxxetu aadhdhida eratetta ubbaappekka aadhdhiis.

<sup>31</sup> I asa ubbaappe aadhdhida eranchcha; qassi i Ezirahiyaa Etaanappekka, Maahola naatu Hemaanappe, Kalkkoolappenne Darddaa7appekka aadhdhida eranchchaa. A woree yuushuwan de7iya kawotettata ubbaa gakkiis.

<sup>32</sup> I heezzu sha7u leemisota haasayiis; qassi a yettati issi sha7anne ichchasha.

<sup>33</sup> Solomoni Liibaanoosa zigaappe doommidi, keettaa gimbbiyaa bolli mokkiya hiisoophphiyyaa giyo mittaa gakkanaashin, mittaabaa yootiis; hegaadankka qassi mehetubaa, do7atubaa, kafotubaa, sa7aara gooshettiya meretatubaanne moletubaa tamaarissiis.

<sup>34</sup> A aadhdhida eratettaa siyida biittan sa7an de7iya kawoti ubbai kiittin, kawotetta ubbaappe asai Solomona aadhdhida eraa siyanau yiis.

## 5

*Solomoni Beeta Maqidasiyyaa Keexxanau Giigisiis*

*(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 2:1-18)*

<sup>1</sup> Xiiroosa Kawoi Kiiraami Daawitaara ubbaton siiqettiiddi gam77ido gishshau, Solomoni

ba aawaa Daawita sohuwan kawotanau tiyetti-doogaa siyidi, ba oosanchchata Solomonakko kiittiis.

<sup>2</sup> Kiittin Solomonikka Kiiraamayyo zaaridi hagaadan yaagidi kiittiis;

<sup>3</sup> “GODAI a morkketa a tohuwaappe garssaara haarissana gakkanaashin, ta aawaa Daawita bolli ubbasaara denddida olaa gaasawan, GODAA ba Xoossaa sunttaayyo Beeta Maqidase i keexxibeennaaagaa neeni eraasa.

<sup>4</sup> SHin ha77i GODAI ta Xoossai taayyo ubbasaara shemppuwaa immiis; immin taayyo aiba morkkeekka woikko iitabikka baawa.

<sup>5</sup> GODAI ta aawaa Daawitayyo, ‘Taani ne sohuwan, ne kawotaa araatan kawoyiyo ne na7ai ta sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxana’ giidoogaadankka, taani GODAA ta Xoossaa sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxanau halchchaas.

<sup>6</sup> Hegaa gishshau, Liibaanoosappe zigaa taayyo qanxxiya asata azaza; ta asati ne asatuura oot-tana. Yaatobare ne asatussi neeni qanxxa giido damoozaa aiba gidikkonne, taani qanxxana. Sidoona asatudan mittaa qanxxuwaa hiillaa nu asai erennaagaa neeni eraasa” yaagiis.

<sup>7</sup> Kiiraami Solomona kiitaa siyidi keehippe ufaittiis; ufaittidi, “Ha gita kawotettaa haarana mala, Daawitassi ha aadhhdhida eranchcha na7aa immida GODAI hachchi galatetto” yaagiis.

<sup>8</sup> Hegaappe guyyiyan Kiiraami Solomonayyo hagaadan yaagidi kiittiis; “Neeni taayyo kiittido kiitai tana gakkiis. Neeni koyidobaa ubbaa taani oottana; zigaa mudettaanne xiiddaa mudettaa

taani neeyyo shiishshana.

<sup>9</sup> Ta asati ne mudettaa Liibaanoosappe duge abbau miyyana. Miyyin taani qashissada, abbaa bollaara tookettidi neeni malaatosaa gakkanaadan oottana; gakkin taani yan birshhissana; birshhissada yaappe efiissana. Hegaappe guyyiyen neeni ne baggaara ta kawo keettan de7iya asaayyo miyoobaa kiittiyoogan ta amuwaa polana” yaagiis.

<sup>10</sup> Hegaadan oottidi Kiiraami Solomoni koyido keena zigaa mudettaanne xiiddaa mudettaa ubbaa immiis.

<sup>11</sup> Immin Solomonikka kawo keettan de7iya asai maanau laatamu sha7u konttaale gistiyaanne oiddu xeetu sha7u litiro geeshsha wogaraa zaitiyaa laittan laittan paccennan Kiiraamayyo immiis.

<sup>12</sup> GODAI Solomonassi immana giidoogaadan, ayyo aadhdhida eratettaa immiis. Kiiraaminne Solomoni bantta giddon saro de7idosona; eti naa77ai bantta giddon maachchaa maacettidosona.

<sup>13</sup> Kawoi Solomoni Israa7eela ubbaappe hasttamu sha7u gabbaarata dooridi kessiis.

<sup>14</sup> Dooridi Adooniraama giyo bitaniyaa eta bolli halaqa oottidi sunttiis. Gabbaaratakka tammu sha7aa tammu sha7aa shaakkidi, heezzu cita kessiis; issi issi citai kayan kayan biidi, issi aginaa Liibaanoosan oottanaadaaninne naa77u aginaa bantta son de7anaadan kuuyiis.

<sup>15</sup> Solomonayyo tooho tookkiya laappun tammu sha7u asatinne shuchchaa qoo7iya hosppun tammu sha7u asati gezziyan de7oosona.

**16** Hageeti halaqa gididi asaa oosuwaa ootisiya heezzu sha7anne heezzu xeetu asata guijennaana.

**17** Oosanchchati Kawoi Solomoni azazin, Beeta Maqidasiyaayyo baaso gidana mala wogga muruta shuchchata qoo7idi massidosona.

**18** Solomona asatinne Kiiraama asati kushe hillaa eriyaageeti, Gebaala asatuurakka gididi, Beeta Maqidasiyaa keexxanau mittaa qanxxidinne shuchchaa qoo7idi giigissidosona.

## 6

### *Solomoni Beeta Maqidasiyaa Keexxiis*

**1** Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido oiddu xeetanne hosppun tammantta laittan, Solomoni Israa7eela bolli kawotido oiddantto laittan, Ziifa giyo naa77antto aginan, Solomoni GODAA Beeta Maqidasiyaa keexxanau doommii.

**2** Solomoni GODAAYYO keexxido Beeta Maqidasee zananaa usuppun tammu wara adussa; gomppaa laatamu wara aaho; geesaa hasttamu wara xoqqa.

**3** Beeta Maqidasiyaa geliyoosan de7iya baranddaa gomppai Beeta Maqidasiyaa gomppaakka keena laatamu wara; keettaa zananai Beeta Maqidasiyaa geliyoosaa gakkanaashin tammu wara.

**4** Beeta Maqidasiyau so baggaara aakkidi, kare baggaara xuummida maskkooteti de7oosona.

**5-6** He keettaa yuushuwan hara kifileta keexxiis; he kifileti heezzu pooqeti de7iyoogeeta; zamadaa yeggiyo mittai geeshsha sohuwaa giddo gelenna mala, kiro godaara oisettidi shuchchaa wot-tidi, gimbbiyaayyo hirkki wursettaa orddissiis.

Hegaa gaasuwaa garssa koiro pooqee ichchashu wara aaho; naa77antto pooqee usuppuun wara aaho; heezzantto pooqee laappuun wara aaho.

<sup>7</sup> Beeta Maqidasee hini qoo7iyoosan masettida shuchcha xalaalan gimbettiis; yaatin, Beeta Maqidasee gimbettido wode, dijino, kaltta, woikko hara ai birata cengurssinne Beeta Maqidasiyan siyettibeenna.

<sup>8</sup> Ubbapape garssaara de7iya pooqiya geliyo penggee Beeta Maqidasiyaappe tohossa baggaara de7ees; he sohuwaappe naa77antto pooqiyaunne heezzantto pooqiya baanau yedhdhi kiyiyo xekkati de7oosona.

<sup>9</sup> Hegaadan oottidi, Solomoni keetaa keexxidi poliis; yaatidi zigaaxaulaanne masettaa bollaara kammiis.

<sup>10</sup> Qassi Beeta Maqidasiyaa yuushuwan pooqeta keexxidi poliis; eta xoqqatettai issuwaagee is-suwaagee ichchashu wara gididi, godaara zigaaxaulan oiqettidosona.

<sup>11</sup> GODAA qaalai Solomonakko yiis; yiidi Solomona,

<sup>12</sup> “Ha neeni keexxiyo Beeta Maqidasiyaa gidikko, neeni ta awaajuwaa kaallikko, ta wogaa oottikko, ta azazota ubbaa naagikkonne azazettikko, yaatikko, taani ne aawaa Daawitassi immido ufaissaa ne baggaara polana.

<sup>13</sup> Yaatada taani Israa7eela asaa giddon de7ana; taani ta asaa Israa7eela aggikke” yaagiis.

*Beeta Maqidasiyaayyo So Giddo Oosuwaa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 3:8-*

<sup>14</sup>

*14* Solomoni Beeta Maqidasiyaa keexxidi poliis.

**15** Beeta Maqidasiyaayyo so bagga godaa, wuigiyaaappe biidi kaaraa gakkanaashin zigaa xaulaa licidi kammiiis; qassi wuigiyankka xiiddaa xaulaa hiixxiis.

**16** Beeta Maqidasiyaa giddon Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa giyo qol77uwaa medhdhanau, guyye baggaara laatamu wara gidiya sohuwaa shaakkiis; shaakkidi wuigiyaaappe kaaraa gakkanaashin zigaa xaulaa godaa essiis.

**17** He qol77uwaappe sintta baggaara de7iya wuigiyaa zananai oitamu wara adussa.

**18** Beeta Maqidasiyaayyo so baggai massido gosiyaanne ciyyida ciishshaa misiliyaa medhdhido zigaa xaulan licetti kamettiis; ubbabaikka ziga; aiba shuchchinne beettenna.

**19** Solomoni GODAA Maachchaa Taabootaa wottanau Beeta Maqidasiyaa giddon Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa giigissiis.

**20** Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohoi laatamu wara adussa, laatamu wara aahonne laatamu wara xoqqa. Solomoni he qol77uwaassi so baggaa walahi bainna worqqan sheeshshiis. Qassi yarshshiyooosaikka zigaa xaulan kamettiis.

**21** Solomoni Beeta Maqidasiyaa gidduwaa walahi bainna worqqan sheeshshiis; worqqaa sheeshshido qol77uwaa geliyo penggiyaayyo bolla qoriyaa yaanne haanne gakkiya worqqa sanssalataa tolidi alleeqissiis.

**22** Yaatidi keetta giddo ubbaa worqqan sheeshshiis; qassi Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa sinttan de7iya yarshshiyooosa worqqan sheeshshiis.

**23** Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwan

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 6:24 xxviii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 6:32

wottanau issoi issoi tammu waraa aduqqiya wogaraappe naa77u kируубету misileta massidi giigisiis.

<sup>24</sup> Kiro kiruubiyyaa qefee issoi ichhashu wara; naa77anttoi qassi ichhashu wara; kiro qefiyaa xeeraappe biidi naa77antto qefiyaa xeeraa gakkanaashin tammu wara.

<sup>25</sup> Naa77antto kiruubeekka tammu wara; naa77u kируубету qottainne merai issi mala.

<sup>26</sup> Issi kiruubiyyaa geesai tammu wara; naa77antuwaageekka hegaa keena.

<sup>27</sup> Solomoni Beeta Maqidasiyan de7iya Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwan kiruubeta wottiis. Eta qefee micetti uttiis; issi kiruubiyyaa qefee issi bagga godaa bochchiyo wode, hinkko kiruubiyyaa qefee qassi hinkko bagga godaa bochchees; eta naa77aa qefetikka so giddon issoi issuwaa bochchoosona.

<sup>28</sup> Solomoni kiruubetakka worqqan sheeshshiis.

<sup>29</sup> Qol77uwaanne wuigiyaa godaa ubbaa kiruubeta, zambbaanne ciyyida ciishshaa misiliyaa massidoogan alleeqissiis.

<sup>30</sup> Beeta Maqidasiyaayyo so giddo kifiliyaa wuigiyakka kare bagga kifiliyaa wuigiyakka worqqan sheeshshiis.

<sup>31</sup> Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa geliyo penggiyaassi wogaraa mittaappe sanqqata kessiis. Qosilettati ichhashu baggaara zoozee de7iyoogeeta.

<sup>32</sup> Wogaraa mittaappe oosettida naa77u sanqqatu bollan kiruubeta, zambbaanne ciyyida ci-

ishshaa misiliyaa massidi, sanqqata, kirusubetanne zambbaa worqan sheeshshiis.

<sup>33</sup> Hegaadankka, Beeta Maqidasiyaa wuige geliyo penggiyau wogaraappe kessido oiddu zooziyaara de7iya qosilettaa essiis.

<sup>34</sup> I qassi he penggiyaayyo issi issi sanqqai gidduwan dakkotidi dooyettiyo naa77u sanqqata kessiis.

<sup>35</sup> Kiruubeta, zambbaanne ciyyida ciishshaa misileta eta bolli massiis; he masettidaageetu bolli worqqaa issi mala oottidi sheeshshiis.

<sup>36</sup> So baggaara de7iya dabaabaa gimbbiis; he gimbbbee masettida shuchchaa heezzaa, issuwaa issuwaa bolli wottidi, issi zigaa masettaa eta bolli wottidi gimbbidoogaa.

<sup>37</sup> GODAA Beeta Maqidasiyaa baasoi Solomoni kawotido oiddantto laittan, Ziifa giyo naa77antto aginan baasettiis.

<sup>38</sup> Solomoni kawotido tammanne isiinintta laittan, Bula giyo hosppuntta aginan Beeta Maqidasee halchchidoogaadan muleera keexettidi pollettiis. Solomoni Beeta Maqidasiyaa laappun laittan keexxidi wurssiis.

## 7

### *Solomoni Baayyo Kowo Keettaa Keexxiis*

<sup>1</sup> Solomoni ba keettaa tammanne heezzu laittan keexxidi wurssiis.

<sup>2</sup> Liibaanoosa Woraan Keettaa geetettiya keettaa Solomoni keexxiis; he keettaa zananai xeetu wara; gomppai ishatamu wara; geesai hasttamu wara. Zigaa tuuqeti oiddu maaran eqqidosona;

qassi masettida zigaa mudettati eta bolli wodhd-hidosona;

<sup>3</sup> mudettati heezzu maaran, issi issi maaran tammanne ichchashu mudettati de7oosona; eti muleera oitamanne ichchasha.

<sup>4</sup> He keettaayyo maskkooteti heezzu maaran de7oosona; eti issoi issuwau sintta baazzan de7oosona.

<sup>5</sup> Penggetinne maskkooteti oiddu zooziyaara de7oosona; maskkooteti heezzu maaran gididi, issoi issuwau sintta baazzan de7oosona.

<sup>6</sup> Solomoni Tuuqetu Keetaa geetettiya keettaakka keexxiis; he keetaa zananai ishatamu wara; gomppai hasttamu wara. He keetaa sinttan daro tuuqiyian zemppidanne bollaara kaaran kamettida baranddai de7ees.

<sup>7</sup> Qassi i pirddaayyo kawotaa araatai de7iyo Pirdda Keettaakka keexxiis; he keettai wuigiyapape biidi kaaraa gakkanaashin zigan kametti uttiis.

<sup>8</sup> Pirdda Keettaapape guyyen de7iya hara dabaa-ban bau daanau kawo keetaa hankko keettatudan oottidi keexxiis; ba keettaayeessi, Gibxxe kawuwaa na7eessikka he keetaa mala keetaa keexxiis.

<sup>9</sup> Ha keettati ubbai, kareppe doommidi biidi dirssaapape soora de7iya gita gutaraara gakkanaashin, baasuwaapape doommidi kaaraa gakkanaashin, liikkidi massidonne sooranne kareera soofidi giigissido muruta shuchchaapape oosettidosona.

<sup>10</sup> Gimbbee hixettidoi tammu wara woikko hosppun wara gidiya lo77o masettida gita shuchchaana.

**11** Hegaappe bolla baggaara likettidi masettida muruta shuchchainne zigaa mudettai de7ees.

**12** Gita dabaabaa yuushuwan de7iya gimbbee GODAA Beeta Maqidasiyaadaaninne baranddaadan masettida shuchchaa heezzaa, issuwaa issuwaa bolli wottidi, issi zigaa masettaa eta bolli wottidi gimbidoogaa.

### *Huraama Oosuwaa*

**13** Kawoi Solomoni kiittidi, Huraama giyo bitaniyaa Xiiroosa katamaappe ehiissiis.

**14** Huraama aayyiyyaa am77e; a Nifttaaleema zare asa. A aawai Xiiroosa asa. Huraami nahaasiyaa giyo birataa qoxxiyo hiillai de7iyo asa; i nahaasiyaappe qoxxiidi kessiyooban ubban keehippe loohida asa; Solomonakko i yiidi, a ooso ubbaa oottiis.

### *Naa77u Nahaasiyaa Tuussata*

**(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 3:15-17)**

**15** Huraami issuwaa issuwaa geesai tammanne hosppun wara aduqqidi, yuushoi tammanne naa77u wara aakkido naa77u tuussata nahaasiyaa seerissidi tigidi kessiis. Tuussatuyyo giddoi kofa.

**16** Hegaadankka, tuussatu huuphiyan wottanau naa77u gumbbota nahaasiyaappe seerissidi, medhdhiis; issi issi gumbboi ichchashu wara aduqqees.

**17-18** Tuussaa huuphiyan de7iya issi issi gumbbota gitedan oottido laappun sanssalataa qaxiqallotuuninne naa77u maaraara roomaane giyo teeraa misiletun alleeqissi wottiis.

**19** Baranddan eqqida tuussatu bolli de7iya gumbboti ciishshaa meran merettidosona; eta geesai oiddu wara.

**20** Naa77u tuuqetu huuphiyan de7iya gumbbotun mulumuqqetti uttida sohuwaappe bolla baggaara, sanssalataa qaxiqalluwaappe kaallidi, naa77u xeetu roomaane teeraa misileti naa77u maaran yuuyi aadhdhidi de7oosona.

**21** Huraami he naa77u tuussata Beeta Maqidasiyaa baranddaa matan essiis. Essidi ushachcha baggaara eqqida tuussaa Yaakiina sunttiis; haddirssa baggaara eqqida tuussaa qassi Boo7eeza sunttiis.

**22** Tuussatu huuphiyan de7iya gumbboti ciishsha milatidi merettidosona. Hegaadan hanidi tuussatu oosoi polettiis.

*Nahaasiyaappe Medhdhido Abba Sainiyaa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 4:2-5)*

**23** Huraami Abba Sainiyaa giyo issi keehi gita sainiyaa nahaasiyaa birataappe seerissi tigidi medhdhiis. He Abba Sainiyaa doonai ha gax-aappe ya gaxaa gakkanaashin tammu wara; geesai ichchashu wara; yuushoi qassi hasttamuu wara.

**24** Abba Sainiyaa doonan kare baggaara ziqqi giidi, aara oiqettili merettida gosetu misileti de7oosona; he gosetu misileti naa77u maaran, issi issi waran tammai tammai yuuyi aadhdhidi shuuyettidosona.

**25** He Abba Saine nahaasiyaa birataappe merettida tammanne naa77u booratu misiletu zokkuwan uttiis. Booratu misiletuppe heezzati huuphessa baggi, heezzati arggo baggi, heezzati tohossa baggi, heezzati qassi arshho baggi

simmidi xeelliyaabaa milatoosona. Abba Sainee eta bolli uttiis; etayyo guyye baggai giddokko simmi uttiis.

<sup>26</sup> Abba Sainee issi takkaaro keena ordde; a doonai wanccaa doonaa mala; qassi ciishshai ciyyidaagaakka malatees. He Abba Sainee oitamu sha7u litiro gidiya haattaa oiqqiyaaagaa.

### *Nahaasiyaa Gaareta*

<sup>27</sup> Huraami qassi tammu gaareta naahaasiyaa birataappe medhdhiis. He gaareti issoi issoi oiddu wara adussa; oiddu wara aahonne heezzu wara xoqqa.

<sup>28</sup> He gaareti hagaadan oosettidosona; pude eqqida oiddu biratatu bolli piddi giida lochcha naahaase biratati oiqetti uttidosona.

<sup>29</sup> He biratatu bolli gaammota, booratanne kiruubeta milatissidi medhdhido misiletii de7oosona; gaammotunne booratu misiletuppe huuphessaaranne tohossaara de7iya biratatu bolli qassi qoxxidi medhdhido ciishshaa enccurssaa misiletii de7oosona.

<sup>30</sup> Issi issi gaariyaayyo naahaasiyaappe oottido oiddu irzziizotinne irzziizota gatti waaxiyo naahaasiyaa kasoti de7oosona. Hegaadankka, oiddu zoozetun keriyaan zempissiyoobati de7oosona. He zempissiyoobati ciishshaa enccurssaa miliatiya misiletun alleeqetti uttidosona.

<sup>31</sup> Gaariyaan zempissiyoobatu huuphiyan irzziizoti uttida shaashee de7ees; he shaashee gaariyaan xeeraappe pude issi wara gidiyaagaa xoqqu giidi, duge bagga wara gidiyaagaa ziqqi giidi merettiis. He shaashiyaayyo doonai yuuyi aadhhdhidi misiliyan alleeqetti uttiis.

**32** Irzziizotu geesai issi waranne bagga; irzziizotu lochcha naahaase biratatuuyyo garssa baggaara de7oosona. Irzziizotu oiqetti uttido kasoti gaariyaara oiqetti uttidosona.

**33** Irzziizotu olaa paraa gaariyaa irzziizotudan merettidosona; irzziizota gattidi oiqqiyaa kasoti, charkketinne raazheti ubbaikka naahaasiyaappe tigettidi oosettidosona.

**34** He gaaretu ubbaa zoozetussikka eta tohos-saara tohossaara etaara issuwaa gidi oiqettidi, naahaasiyaappe merettida zemppoti de7oosona.

**35** Issi issi gaariyaa huuphiyaa yuushuwan issi waraayyo baggaa aduqqiya shaashee de7ees; zemppotinne lochcha nahaaseti gaariyaara oiqettidi, issuwaa gididi oosettidosona.

**36** Ha zemppotuppenne lochcha nahaasetuppe gidduwan de7iya kallo sohotu ubbai kiruubetu, gaammotunne zambbatu misiletun alleeqetti uttidosona; qassi eta yuushoi ciishsha enccurssaa misiliyan alleeqetti uttiis.

**37** Simmi tammu gaaretikka hagaadan oosettidosona; seerissidi eta tigido miishshai issuwaa gidiyo gishshau, eta geesaikka eta qottaikka issi mala.

**38** Huraami meecettiyo tammu kereta naahaasiyaappe medhdhiis; issi issi keriyaa gomppai oiddu wara aaho gididi, hosppun xeetu litiro haattaa oiqqees; tammu gaaretussi huuphiyan huuphiyan issi issi meecettiyo keree de7ees.

**39** Huraami gaareta ichhashata Beeta Maqidasiyaayyo huuphessa baggaara, ichhashata qassi Beeta Maqidasiyaayyo tohossa

baggaara wottiis; qassi naahaasiyaappe oosettida  
Abba Sainiyaa Beeta Maqidasiyaappe tohossa  
arshsho baggi zaaridi essiis.

*Beeta Maqidasiyaa Miishshata*  
*(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 4:11-5:1)*

<sup>40</sup> Qassi Huraami kereta, akaafatanne kuixaarota medhdhiis; yaatidi Kawuwaa Solomonassi GODAA Beeta Maqidasiyaa oosuwaan oottidi poliis.

<sup>41</sup> I oottido oosotikka:  
naa77u tuussata,  
tuussatu huuphiyan wottiyo saine mala naa77u gumbbota,  
tuussatu bolli de7iya naa77u gumbbota alleeqisiyo naa77u gite mala sanssalatata,

<sup>42</sup> issi issi gumbbuwaa bolli naa77u maaran naahaasiyaappe merettida issi issi xeetu roomaane teeraa misileta, muleera oiddu xeetu roomaane teeraa misileta,

<sup>43</sup> tammu gaareta, gaaretu bollan wodhdhiya, meecettiyo tammu kereta,

<sup>44</sup> Abba Sainiyaanne appe garssan de7iya tammanne naa77u booratu misileta,

<sup>45</sup> kereta, akaafatanne kuixaarota.  
Huraami Kawuwaa Solomonayyo GODAA Beeta Maqidasiyaa oosuwaassi medhdhido ha miishshata ubbaa qucettida naahaasiyaappe medhdhiis.

<sup>46</sup> Kawoi Solomoni Sukkotappenne Xarttaanappe gidduwan, Yorddaanoosa dembban de7iya, naahaasiyaa birataa seerissiyo sohuwan hageeta ubbaa ootissiis.

**47** Nahaasiyaa birataappe merettida ha miishsha ubbai keehi daro gidido gishshau, Solomoni a mazzanissibeenna; hegaa gishshau, woisaa deexxiyaabaakko likkee erettibeenna.

**48** Qassikka Solomoni GODAA Beeta Maqidasiyaa giddon de7iya miishshata ubbaa worqqaappe merissiis. Hegeetinne: worqqaappe oottido yarshshiyooosaa, GODAA sinttan wottiyo oittai uttiyo xaraphpheezaa,

**49** Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaappe sinttan ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara eqqida, ichchashu ichchashu xomppiyaa wottiyo ballata, ciishshata, xomppetanne qapheta,

**50** xuu7ata, xomppiyaa toissiyoobata, kuixaarota, ixaanaa cuwayiyoobata, tamaa ekkiyo miishhatanne,

Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa giyo qol77uwaa penggetanne Beeta Maqidasiyaayyo kare bagga penggeta oiqqida maaxafeta. Ha miishshati ubbai worqqaappe oosettidosona.

**51** Kawoi Solomoni GODAA Beeta Maqidasiyaa oosuwaa ubbaa polidoogaappe guyyiyaa, a aawai Daawiti GODAAYYO dummayidi wottido bira, worqqaanne hara miishshatakka ubbaa ehiidi, Beeta Maqidasiyaa buquraa minjjiyoosan wottiis.

## 8

*GODAA Taabootai Beeta Maqidasiyaa Geliis  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 5:2-6:2)*

<sup>1</sup> Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni GODAA Taabootaa Daawita Katamaappe, Xiyonepppe kessidi, Beeta Maqidasiyaa ehanaadan, Israa7eela cimata, zaretu ubbaa halaqatanne Israa7eela keettaa asata kaalettiyaageeta Yerusalaame katamaa shiishshii.

<sup>2</sup> Etaaniima giyo laappuntta aginan, Daase Baalai bonchchettiyo wode, Israa7eela asai ubbai Kawuwaa Solomonakko shiiqiis.

<sup>3</sup> Israa7eela cimati ubbai gakkin, qeeseti Taabootaa denttidosona.

<sup>4</sup> Leewatinne qeeseti, GODAA Taabootaa, Dunkkaaniyaanne Dunkkaaniyaa giddon de7iya geeshsha miishshata ubbaa tookkidi ehiidosona.

<sup>5</sup> Kawoi Solomoninne aara de7iya Israa7eela yaa7ai kumettai Taabootaa sinttan shiiqidi, qoodanau danddayettenna cora dorssaanne mehiyaa yarshshidosona.

<sup>6</sup> Hegaappe guyyiyan qeeseti GODAA Maachchaa Taabootaa Beeta Maqidasiyayyo giddo geeshsha qol77uwaa, Ubbaappe Aadhdhida Geeshsha Sohuwaa giyo sohuwaa ehiidi, kiruubetu misiletu qefetuppe garssa baggaara wottidosona.

<sup>7</sup> Micetti uttida kiruubetu qefeti Taabootaanne Taabootaa tookkiyo kasota kammidosona.

<sup>8</sup> Kasoti keehippe adussa gidiyo gishshau, eta xeerai Ubbaappe Aadhdhiya Geeshsha Sohuwaa sinttan de7iya Geeshsha Sohuwan beettanau danddayees; shin Geeshsha Sohuwaappe kareera beettanau danddayenna. Eti hachchi gakkanaashin he sohuwan de7oosona.

<sup>9</sup> Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:10 xxxviii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:17

wode, GODAI etaara maachchaa maacettido Siinaa Deriyan Muusee wottido naa77u masettida shuchchatuppe attin, Taabootaa giddon harabi aibinne baawa.

<sup>10</sup> Qeeseti Geeshsha Sohuwaappe kiyin, shaarai GODAA Beeta Maqidasiyaa kumiis.

<sup>11</sup> He shaaraa gaasawan qeeseti bantta oosuwaa oottanau danddayibookkona; aissi giikko, GODAA bonchchoi a Beeta Maqidasiyaa kumi uttiis.

<sup>12</sup> Hegaappe guyyiyan Solomoni hagaadan yaagiis; “Abeet GODAU, neeni, ‘Taani xuma shaaran de7ana’ yaaga wottadasa.

<sup>13</sup> Taani tumuppe neeyyo lo77o Beeta Maqidasiyaa, neeni an merinau de7ana sohuwaa keexxaas” yaagiis.

*Solomoni Asaassi Haasayido Haasayaa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 6:3-11)*

<sup>14</sup> Israa7eela yaa7ai kumettai eqqidaashin, kawoi etakko simmidi, hagaadan yaagidi eta anjiis;

<sup>15</sup> “GODAI Israa7eela Xoossai galatetto! Ta aawaa Daawitassi ba doonan odido ufaissaa ba kushiyen poliis. He i odido ufaissai,

<sup>16</sup> ‘Taani ta asaa Israa7eela Gibxxeppe kessada ehiido gallassaappe doommin, ta sunttai an de7ana mala, Beeta Maqidase keexxanau Israa7eela zaretu giddon ai katamanne doorabeikke; shin ta asaa Israa7eela kaalettana mala, taani Daawita dooraas’ yaagiis.

<sup>17</sup> “Ta aawai Daawiti GODAA Israa7eela Xoossa sunttaayyo Beeta Maqidase keexxanau ba wozanan qoppiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:18 xxxix Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:24

**18** SHin GODAI ta aawaa Daawita, ‘Neeni ta sunttaayyo Beeta Maqidase keexxanau ne wozanan qoppido gishshau, lo77obaa oottadasa.

**19** Gidikkonne, Beeta Maqidasiyaa keexxanaagee nena gidakka; ta sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxanaagee ne gulbbataappe yelettana ne na7aa’ yaagiis.

**20** “Ha77ikka GODAI ba immana giido ufaissa qaalaa poliis. GODAI kase immido ufaissaadankka taani ta aawaa Daawita sohuwan ka-wotaasinne ha77i Israa7eela kawotaa araatan ut-taas. Qassi GODAA Israa7eela Xoossaa sunttaayyo Beeta Maqidasiyaa keexxaas.

**21** GODAI nu aawata Gibxxeppe kessido wode etaara maacettido maachchai de7iyo Taabootaayyookka a giddon sohuwaa injjeyaas” yaagiis.

*Solomona Woosaa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 6:12-42)*

**22** Hegaappe guyyiyan Solomoni GODAAYYO yarshshiyoo sohuwaa sinttan, Israa7eela yaa7ai kumettai de7iyoosan eqqidi, ba kushiyaa saluwaa zaaridi micciis.

**23** Miccidii hagaadan yaagidi woossiis; “Abeet GODAU, Israa7eela Xoossau, bolla saluwan woikko garssa sa7an ne mala xoossi baawa. Neeni ne maachchaa naagaasa; ba kumetta wozanaappe ne sinttan hemettida ne ashkkarata aggenna siiquwan siqaasa.

**24** Ne ashkkaraayyo, ta aawaa Daawitayyo neeni oottana gaada haasayido qaalaa

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:25 xl Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:32

naagadasa; neeni kase ne doonan haasayidoogaa ne kushiyen hachchi poladasa.

**25** “Ha77ikka abeet GODAU, Israa7eela Xoossau, neeni ne ashkkaraassi, ta aawaa Daawitassi, ‘Neeni ta sinttan hemettidoogaadan ne naatikka ta sinttan hemettana mala bantta ogiyyaa naagikko, ta sinttan Israa7eela kawotaa araatan uttiya asa neeni mulekka xayakka’ yaagido qaala pola.

**26** Abeet Israa7eela Xoossau, neeni ne ashkkaraayyo, ta aawaa Daawitayyo haasayido ne qaala ha77ikka aggoppa.

**27** “SHin Xoossai tumu sa7an de7aneeyye? Be7a, saloti, ubbaappe xoqqan de7iya saloikka neeyyo gidanau danddayenna. Yaatin, ha taani keexxido Beeta Maqidasee neeyyo ai keenaa guuxxandeeshsha!

**28** Gidikkonne, abeet GODAU, ta Xoossau, taani ne ashkkarai hachchi woossiyoogaanne watiwatiyoogaa neeni ezzga.

**29** Neeni, ‘Ta sunttai he sohuwan de7ana’ giido ha Beeta Maqidasiyaa ne aifee qamminne gallassi xeello. Taani ne ashkkarai ha sohuwaakko simmada, woossiyo woosaa neeni siya.

**30** Taani ne ashkkarainne ne asai Israa7eeli ha Beeta Maqidasiyaakko simmidi, watiwatiyo watiwatuwaa neeni siya. Neeni de7iyoosan saluwan siyada, nuuyyo atto yaaga.

**31** “Issi asi ba shooruwaa naaqqidi kashi gin, a caaqettanau ha Beeta Maqidasiyaa ehin, a giddon de7iya yarshshiyo sohuwaa sinttan i caaqqikko,

**32** neeni saluwan siya; siyada ootta. Ne ashkkaratu gidduwan pirdda. Mooranchchaa

bolli pirddada, i oottidobaa a bolli zaara; xilluwaa shatinttada, ayyo a xillotettaadan zaara.

<sup>33</sup> “Ne asai Israa7eeli ne bolli nagaraa oottido gaasuhan morkkiyan xoonettidi, eti neekko simmidi, ne sunttaa xeesidi, ha Beeta Maqidasiyen nena woossikkonne neeyyo watiwatikko,

<sup>34</sup> neeni saluwan siya. Siyada ne asaa Israa7eela nagaraa atto yaaga; yaatada neeni kase eta maizza aawatuyyo immido biittau eta guyye zaara.

<sup>35</sup> “Ne asai ne bolli nagaraa oottido gaasuhan saloti gordettiininne irai bukkennan ixxin, eti ha sohuwaa simmidi, woossikkonne neeni eta un77ettido gishshau ne sunttaa xeesidi, bantta nagaraappe simmikko, neeni saluwan siya.

<sup>36</sup> Siyada ne ashkkaratu nagaraa, ne asaa Israa7eela nagaraa atto yaaga. Eti hemettanau bessiya lo77o ogiyaa eta tamaarissa; yaatada neeni ne asaa latissido biittan iraa bukissa.

<sup>37</sup> “Biittaa bollan koshai woikko boshai yin, woikko kattaa xuuggi xaissiya carkkoi woikko boolee woikko gumbburoi biittaa bollan yin, woikko morkkee eta katamata dooddin, woikko ai mala bashshai woikko harggee yin,

<sup>38</sup> ne asaa Israa7eelappe ooninne nena woossikkonne neeyyo watiwatikko, qassi ai asinne ba wozanan un77ettiyoobaa eridi, ha Beeta Maqidasiyaakko simmidi, ba kushiyaa miccikko,

<sup>39</sup> neeni de7iyoosan saluwan siya. Siyada eta nagaraa atto yaaga; yaatada etau ootta. Neeni asaa wozanaa eriyoogaadankka, asa ubbau a oosuwaadan oosuwaadan imma. Aissi giikko, asaa ubbaa wozanaa eriyai ne xalaala.

**40** Yaatikko, neeni nu maizza aawatuyyo im-mido biittan de7iyo wode ubban, eti neeyyo yayyana.

**41-42** “Hegaadankka, ne asaa Israa7eela gidenna kare biittaa asi ne gita sunttaabaanne neeni ne asaayyo oottido maalaalissiya oosotubaa siyidi, haaho biittaappe yiidi, ha Beeta Maqidasiyaakkko simmidi, nena woossikko,

**43** neeni de7iyoosan saluwan siya. Ne asati Israa7eelati eriyoogaadan, sa7an de7iya asai ubbai ne sunttaa erana malanne neeyyo yayyana mala, qassi taani keexxido ha Beeta Maqidasee, neeyyo goinniyo soho gididoogaa eti erana mala, he kare biittaa asi nena woossiyoobaa ayyo pola.

**44** “Ne asati bantta morkketa olana mala neeni kiittidosaa aunne biidi, eti neeni doorido ha kata-maakkonne taani ne sunttaayyo keexxido Beeta Maqidasiyaakkko simmidi, nena GODAA woos-sikko,

**45** eta woosaanne watiwatuwaa saluwan neeni siya; siyada etau xoonuwaa imma.

**46** “Nagara oottenna asi bainnaagaadankka, eti ne bolli nagaraa oottin, neeni etayyo hanqgettada morkketuyyo eta aattada immin morkketikka eta omooddidi, haakkin matinkka bantta biitti ekkidi efin,

**47** eti he omoodettido biittan de7iiddi, bantta wozanan nagaraappe simmikko, he omoodettido biittan eti de7iiddi, ‘Nuuni nagaraa oottida; nuuni moorida; nuuni iitabaa hanida’ yaagidi neeyyo watiwatikko,

**48** banttana omooddidi efiida morkketu biittan de7iiddi, eti bantta kumetta wozanaappenne bantta kumetta qofaappe neekko simmikko,

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:49 xlivi Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 8:56

neeni eta maizza aawatuyyo immido eta biittaakko, neeni doorido katamaakkonne taani ne sunttaayyo keexxido Beeta Maqidasiyaakkoo simmidi, nena woossikko, yaatikko,

<sup>49</sup> eta woosaanne eta watiwatuwaa neeni de7iyoosan saluwan siya. Siyada etau pirdda.

<sup>50</sup> Ne asai ne bolli oottido nagaraanne moorido mooruwaa atto yaaga; eta omooddidi efiida asati etayyo qarettanaadan ootta.

<sup>51</sup> Aissi giikko, eti he birataa seerissiya cooce mala biittaappe, Gibxxeppe neeni kessido ne asatanne ne buzota.

<sup>52</sup> “Taani ne ashkkarainne ne asai Israa7eeli watiwatiyoogaa ne aifee xeello; qassi eti waassiyoo wode audenne neeni etayyo alla.

<sup>53</sup> Aissi giikko, abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni kase nu aawata Gibxxeppe kessiyo wode ne ashkkaraa Muuse baggaara odidoogaadan, eta neeni sa7an de7iya kawotettatu ubbaa giddoppe ne buzo oottanau dummayadasa” yaagidi woosiis.

### *Solomona Wurssetta Anjuwaa*

<sup>54</sup> Solomoni GODAA woosaanne watiwatuwaa polidoogaappe guyyian, ba kushiyaa saluwwaa miccidii yarshshiyo sohuwaa sinttan gulbbatidosaappe denddi eqqiis.

<sup>55</sup> Eqqidi Israa7eela yaa7aa ubbaa ba qaalaaxoqqissidi, hagaadan yaagidi anjiis;

<sup>56</sup> “I kase haasayido ba qaalaadan ba assaa Israa7eela shemppissida GODAI galatetto; i ba ashkkaraa Muuse baggaara immido lo77o ufais-sai ubbai polettiis.

**57** GODAI nu Xoossai kase nu aawatuura de7idoogaadan, nunaarakka de7o; i nuna mulekka aggoppo woikko yeggoppo.

**58** Nuuni a ogetun ubban hemettana malanne i nu aawatussi immido azazota, wogatanne higgeta naagana mala, nu wozanaa baakko zaaro.

**59** Hachchi hachchi de7uwaassi koshshiy-oogaadan, GODAI tana ba ashkkaraanne ba asaa Israa7eela maaddana mala, taani GODAA sinttan woossaidda giido ha qaalati qamminne gallassi GODAAKKO, nu Xoossaakkko, shiqona.

**60** Hegeenne, sa7an de7iya asai ubbai GODAI Xoossaai gidiyoogaanne appe attin hara xoossi bainnaagaa eranaassa.

**61** Hachchiigaadankka intte a wogaadan hemet-tanaunne ayyo azazettanau GODAAYYO, nu Xoos-saayyo, intte wozanai ammanettiyaagaa gido" yaagidi anjiis.

*Beeta Maqidasiyaa Anjjissuwaa*  
*(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 7:4-*  
**10)**

**62** Hegaappe guyyiyan kawoinne Israa7eela asai ubbai issippe GODAA sinttan yarshshuwaa yarshshidosona.

**63** Solomoni GODAAYYO issippettaa yarshshuwaa yarshshanau laatamanne naa77u sha7u booratanne xeetanne laatamu sha7u dorssata shiishshiis. Hegaadan oottidi kawoinne Israa7eela asai ubbai GODAA Beeta Maqidasiyaa anjjissidosona.

**64** Kawoi Solomoni Beeta Maqidasiyaaayyo sintta baazzan de7iya giddo dabaabaa he gallassi dummayiis. Dummayidi he sohuwan

xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaanne issippettaa yarshshuwaappe modhdhuwaa yarshshiis. I hegaa oottidoogee GODAA sinttan de7iya, nahaasiyaa giyo birataappe oosettida yarshshiyoo sohoi xuuggiyo yarshshuwaa, kattaa yarshshuwaanne issippettaa yarshshuwaappe modhdhuwaa yarshshanau guuxrido gishshaassa.

<sup>65</sup> He wode Solomoninne Israa7eela asai ubbai laappun gallassaayyo Daase Baalaa bonchchiis; Israa7eela zawan Hamaata Pinuwaappe biidi Gibxxe SHAafaa gakkanaashin de7iya cora asai GODAA Xoossaa sinttan baalaa bonchchanau shiqiis.

<sup>66</sup> Wonttetta gallassi kawoi asaa moissiis; asai kawuwaa anjidi, GODAI ba ashkkaraa Daawitayyoonne ba asaa Israa7eelayyo oottido kehatettan ufaitiiddinne wozanappe pashkkiiddi, ba soo ba soo biis.

## 9

*GODAI Solomonayyo Naa77anttuwaa Qoncciis  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 7:11-22)*

<sup>1</sup> Solomoni GODAA Beeta Maqidasiyaanne kawo keetaa keexxidi makkidoogaappenne oottanau amottido amuwaa ubbaa polidoogaappe guyyyiyan,

<sup>2</sup> Gabaa7oona kataman kase qonccidoogaadan, GODAI naa77anttuwaa ayyo qoncciis.

<sup>3</sup> Qonccidi GODAI a hagaadan yaagiis; “Neeni ta sinttan woossido woosaanne watiwatido watiwatuuwa taani siyaas. Neeni keexxido Beeta

Maqidasee merinau ta sunttai an xeesettana mala oottada taani geeshshaas; ta aifeenne ta wozanai ubba wode ha Beeta Maqidasiyan de7ana.

<sup>4</sup> “Nena gidikko, neeni ne aawai Daawiti hemet-tidoogaadan boree bainnan suuretettan ta sinttan hemettikko, taani azazidobaa ubbaa oottikkonne ta wogaanne ta higgiyaa naagikko,

<sup>5</sup> taani ne aawaa Daawitayyo, ‘Israa7eela kawotaa araatan uttiya asa neeni mulekka xayakka’ giidoogaadan, ne kawotaa araataa Israa7eela bolli merinau minttada essana.

<sup>6</sup> “SHin neeni woikko ne naati tana kaalliyogaagaa aggidi wora simmikko, taani inttena azazido ta azazuwaanne ta wogaa naagennan ixxikkonne hara xoossatuyyo oottanaunne goinnanau biikko,

<sup>7</sup> yaatikko, Israa7eela asaa taani kase etayyo immido biittaappe xoqollana; taani ta sunttaayyo geeshshido ha Beeta Maqidasiyaakka aggaagana. Aggin Israa7eelati asaa ubbaa giddon haiseyiy-oobaanne qilliicciyoobaa gidana.

<sup>8</sup> Ha Beeta Maqidasee qolettidabai keelettido soho gidana; mataara kanttiya asi ubbi dagam-miiddinne ‘Poora!’ giiddi, ‘GODAI ha biittaanne ha Beeta Maqidasiyaa aibissi hagaadan oottidee?’ yaagana.

<sup>9</sup> Yaagin asai, ‘Eta maizza aawata Gibxxeppe kessida GODAA bantta Xoossaa eti aggidi, hara xoossata kaallido gishshaassinne etayyo oottidi goinnido gishshaassi, GODAI eta bolli ha iitabaa ubbaa ehiis’ yaagidi zaarana” yaagiis.

*Solomoni Oottido Hara Oosota  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 8:1-18)*

<sup>10</sup> Solomoni ha naa77u keettata, Beeta Maqidasiyaanne kawo keettaa keexxido laatamantta laittaa wurssettan,

<sup>11</sup> Xiiroosa Kawoi Kiiraami i koyiyo xiiddaa, zigaanne worqqa ubbaa immido gishshau, Galiilan de7iya laatamu katamata Solomoni ayyo immiis.

<sup>12</sup> SHin Kiiraami Xiiroosa katamaappe kiyidi, Solomoni ayyo immido katamata be7anau biido wode, katamati a ufaissibookkona.

<sup>13</sup> Yaatin, Kiiraami Solomona, “Ta ishau, hageeti neeni taayyo immidoogeeti aiba katamee?” yaagiis. Hegaa gishshau, i he katamata, “Pattenna biittaa” yaagidi sunttiis. He heerai hachchi gakkanaashinkka he sunttan xeesettees.

<sup>14</sup> Kiiraami oiddu sha7u kilo giraame deexxiya worqqaa Kawuwaa Solomonayyo yeddi wottiis.

<sup>15</sup> GODAA Beeta Maqidasiyaa, ba keettaa, Millo, Yerusalaame katamaa gimbbiyaanne Haxooraa, Magiddonne Gezeera katamata gimbbanau Kawuwaa Solomonayyo gabbaarati de7oosona.

<sup>16</sup> Gibxxe biittaa Kawoi kase Gezeera katamaa oiqliiis; oiqqidi katamaa taman xuuggiis. Kata-man de7iya Kanaane asatakka woriis; yaatidi Solomoni machchido ba na7eeeyyo woito oottidi immiis;

<sup>17</sup> immin Solomoni Gezeera katamaa wotti yeg-gidi keexxiis.

Hegaadankka qassi, Solomoni Hirkki Beet-Horoona,

<sup>18</sup> Baa7ilaata, Yihudaa Bazzuwan de7iya Taa-maara katamaa,

<sup>19</sup> miishshaa minjjiyo katamata ubbaa, ba paratanne paraa gaareta wottiyo katamatanne

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 9:20 xlviii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 9:26

Yerusalaamen, Liibaanoosaaninne ba haariyo biittan ubban keexxanau amottido ubbaa keexxiis.

**20** Amooretuppe, Hiitetuppe, Parzzetuppe, Hi-wetuppenne Yaabuuusatuppe attida asati ubbai Israa7eela asa gidokkona;

**21** eti Israa7eela asati biittaappe wurssi xais-sanau danddayennan aggin, he biittan attida asatu zerettata. Solomoni eta gabbaaratetaa oo-tissiis; eti hachchi gakkanaashinkka gabbaaratet-tan oottoosona.

**22** SHin Solomoni Israa7eela asatuppe oonanne ailleyibeenna; eti ayyo oosanchchata, olanchchata, olanchchatu halaqatanne gadaawata, paraa gaareta laaggiyaageetu halaqatanne paraasata gididi oottidosona.

**23** Hegaadankka qassi, eti Solomona oosuwaa oottiyaageetu halaqata; etappe ichchashu xee-tanne ishatamati oosuwaa oottiya gabbaarata xeellidi ootissoosona.

**24** Gibxxe Kawuwaan na7iyaa Daawita Kata-maappe Solomoni iyyo keexissido keettaa pude biidoogaappe guyyiyan, i Miillo gimbbiis.

**25** Solomoni GODAAYYO gimbbido yarshsho so-huwan xuuggiyo yarshshuwaanne issippetet-taa yarshshuwaan laittan heezzutoo yarshshees; GO-DAA sinttan ixaanaakka cuwayees. Yaatiiddi Beeta Maqidasiyaa poliis.

**26** Hegaappe guyyiyan Kawoi Solomoni Eedooma biittan Zo7o Abbaa doonan, Eelaata giyo katamaa matan de7iya Eexiyooni-Gaabiran markkabeta medhdhiis.

<sup>27</sup> Kawoi Kiiraami Solomona asatuura oottana mala markkabiya laaguwaa loohida ba asata kittiis.

<sup>28</sup> Kiittin eti Ofира biitti biidosona; biidi yaappe tammanne oiddu sha7u kilo giraamiyaappe dariya worqqa Kawuwaa Solomonayyo ekkidi yiidosona.

## 10

### *Saaba Kawiyo*

(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 9:1-12)

<sup>1</sup> Saaba kawiya GODAA sunttan woretida Solomona woriyaa siyada, deexo oishata ekkada, a paaccanau denddaasu.

<sup>2</sup> Denddada sawuwaa, keehi daro worqqaanne al77o shuchchaa caanettida daro gaameelatu cuguyaara keehi daro ajaban Yerusalaame gakkada, Solomona sintti aadhdhaasu. Aadhdhada ba wozanan de7iyaabaa ubbaa Solomonayyo yootaasu.

<sup>3</sup> Solomoni a oichchidobaa ubbaa odiis; iyyo birshshennan appe geemmi attidabi aibinne baawa.

<sup>4</sup> Saaba kawiya Solomona aadhdhida eratet-taa, i keexxido kawo keettaa,

<sup>5</sup> a maaddan shiiqiya qumaa, a oosanchchati uttiyo utetaa, a ashkarati oottiyo oosuwaanne maayiyo maayuwaa, a eessaa tigyaageetanne GODAA Beeta Maqidasiyan i xuuggiyo yarshshuwaa be7ido wode, i wozanai gagettiis.

<sup>6</sup> Hegaappe guyyiyan a kawuwaa, “Nebaanne ne aadhdhida eratettaabaa taani ta deren de7aidda siyidoogee tuma.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 10:7 1 Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 10:13

**7** SHin taani yaada, ta aifiyaa biraanan be7ana gakkanaashin eti taayyo yootidobaa ammanabeikke. Taayyo asai yootidoogee bagganne gakkenna; aadhdhida eratettankka duretettankka taani siyidoogaappe keehi darees.

**8** Ubba wode ne sinttan eqqidi, ne aadhdhida eratettaa siyiya ne asatinne ne oosanchchati aiba ufaittiyoonaashsha!

**9** Nenan ufaittidi, nena Israa7eela kawotaa araatan utissida GODAI ne Xoossai galatetto! GODAI Israa7eela asaa merinau siiqido gishshau, neeni suure pirddaanne xillotettaa oottana mala i nena kawoyiis” yaagaasu.

**10** Yaagada kawiyyaa oiddu sha7u kilo giraame deexxiya worqqaa, keehi daro sawuwaanne al77o shuchchaa kawuwaayyo immaasu. Saaba kawiyyaa Kawuwaa Solomonayyo immidoogaa keena daro sawuwaa hegaappe simmin ooninne ehibeenna.

**11** (Kawuwaa Kiiraama markkabeti, Ofirappe worqqaa ehiidaageeti yaappekka sanddale giyo keehi daro mittaanne al77o shuchchaa ehiidosona.

**12** Kawoi Solomoni he sanddalliyaappe GODAA Beeta Maqidasiyaanne kawo keetaa tuuqeta, mazamuriyaa yexxiyaageetuyyo diittaanne maazinqqiyaa merissiis. Hegaa mala sanddalee he gallassappe haa simmin yinne erenna, beettinne erenna.)

**13** Kawoi Solomoni kawoi immanau bessiya imotaappe haraa, Saaba Kawiyyaa amottada a oichchidobaa ubbaa iyyo immiis. Hegaappe

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 10:14 li Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 10:20

guyyiyan Saaba Kawiyyaa ba ajabaara denddada,  
ba biitti simmaasu.

*Solomona Aquwaa*

*(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 9:13-28)*

<sup>14</sup> Solomoni laittan laittan ekkiyo worqqai laatamanne heezzu sha7u kilo giraame deexxiyaagaa.

<sup>15</sup> Hegee zal77anchchatuppe ekkido qaraxaanne Araba biittaa kawotu ubbaappenne Israa7eela biittaa haariyaageetuppe ekkido giiraa gujennaana.

<sup>16</sup> Solomoni naa77u xeetu wogga gonddalleta qoxxido worqqaappe merissiis; issi issi gonddalliyian laappun kilo giraame gidiya worqqai geliis.

<sup>17</sup> Qassikka i heezzu xeetu qeeri gonddalleta qoxxido worqqaappe merissiis; issi issi qeeri gonddalliyian naa77u kilo giraame gidiya worqqai geliis. Kawoi he gonddalleta Liibaanoosa Woraan Keettaa giyo keettan wottiis.

<sup>18</sup> Qassikka kawoi issi gita kawotaa araataa danggarssaa zaaliyaappe merissidi, muruta worqqan sheeshshiis.

<sup>19</sup> Kawotaa araatai de7iyoosaa pude kiyanaau yedhdhiyo usuppun xekkati de7oosona. He araatai guyye baggaara kiikiyan muumi uttiis. Araatau naa77u baggaarakka qesiyyaa zemppissiyo sohoti de7oosona; he naa77u sohotu lanqqiyankka eqqida issi issi gaammo misilee de7ees.

<sup>20</sup> He araataa pude kiyiyo usuppun xekkatun ya baggaaranne ha baggaara issi issi gaammo misilee, muleera tammaanee naa77u misileti

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 10:21 lii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 10:28

de7oosona. Hagaa mala kawotaa araatai hara kawotettan awaaninne oosettibeenna.

**21** Kawoi Solomoni ushshaa uyiyo miishsha ubbai worqqaappe oo settiis; Liibaanoosa Wora Keettan de7iya miishsha ubbaikka muruta worqqaappe oo settiis. Issibainne birappe oo settibeenna; aissi giikko, Solomona wode biri mulekka go77iyaabandan qoodetti erenna.

**22** Kawuwaayyo Kiiraama markkabetuura zal77iya gita markkabeti abban de7oosona. He markkabeti worqqaanne bira, danggarssaa zaaliyaa, geleshshotanne qaareta caani ekkidi, heezzu laittaappe issiton simmoosona.

**23** Kawoi Solomoni duretettaaninne aadhdhida eratettan sa7an de7iya kawotu ubbaappe dariis.

**24** Sa7an de7iya asai ubbai a sintti aadhdhanaunne Xoossai a wozanan wottido aadhdhida eratettsaa siyanau koyees.

**25** Laittaappe laittan yiya ubbai ayyo immanau worqqaanne bira miishshata, maayota, ola miishshatanne sawuwaa, paratanne baqulota ekkidi yees.

**26** Solomoni paraa gaaretanne parata shiishshiis; ayyo issi sha7anne oiddu xeetu paraa gaaretinne tammanne naa77u sha7u parati de7oosona. I eta paraa gaaretu katamatuuninne banaara Yerusalaamen wottiis.

**27** Kawoi Yerusalaamen biri shuchchadan korettaadan, zigikka bargguwan dicciya ettaadan corattanaadan oottiis.

**28** Solomona parati Gibxxeppenne Qaawe giyo biittaappe yiidosona. Kawuwaa zal77anchhati eta Qaaweppe miishshan shammidi echoosona.

**29** Eti issi issi paraa gaariyaa usuppun xeetu xaqara biran, issi issi paraa xeetanne ishatamu xaqara biran Gibxxeppe shammidi echoosona; ehiidi etikka Hiitetu kawotussi ubbatussinne Sooriyaa kawotussi baizzoosona.

## 11

### *Solomoni Xoossaappe Wora Simmiis*

**1** Kawoi Solomoni daro allaga biittaa maccaasata siiqiis; hegeetinne Gibxxe kawuwaa na7ee bolli gujin Moo7aabatu, Amoonatu, Eedoomatu, Sidoonatunne Hiitetu maccaasata.

**2** Eti, “Intte ha asatuura ehuwan geluwan walahettoppite; aissi giikko, eti intte wozanaa tumuppe bantta eeqaa xoossatukko zaaran” yaagidi GODAI Israa7eela asaayyo odido kawotettatu maccaasata; shin Solomoni etaara siiquwan qashettiis.

**3** Solomonayyo kawotu naata gidiya laappun xeetu machchetinne heezzu xeetu baakkoti de7oosona. A maccaasati a wora zaaridosona.

**4** Solomoni cimi cimidi biishin, a maccaasati a wozanaa hara xoossatukko zaaridosona; yaatin, a aawaa Daawiti kumetta wozanaappe siiqidoogaadan, GODAA ba Xoossaai i siiqibeenna.

**5** Solomoni Asttaarooto giyo Sidoonatu xoosseeyyoonne Molooka giyo Amoonatu xoossaayyo, sheneyiyaagaayyo goinniis.

**6** Yaanidi Solomoni GODAA sinttan iitabaa ootiiis; a aawaa Daawiti kaallidoogaadan, GODAA polo kaallibeenna.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:7 liv Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:13

<sup>7</sup> Hegaappe guyyiyan Solomoni Kamoosha giyo tuna eeqaayyoonne Amoonati eeqiyo, Molooka<sup>2</sup> giyo tuna eeqaayyo Yerusalaame katamaappe arshho baggan de7iya deriyaa huuphiyan goinniyo xoqqa sohota keexxiis.

<sup>8</sup> Allaga biittaappe ekkido ba maccaasatu ubbaayyookka i hegaadan giigissi; giigissin eti bantta xoossatuyyo yan ixaanaa cuwayidosonanne yarshshuwaa yarshshidosona.

<sup>9</sup> Ayyo naa77utoo qonccida GODAAPPE Israa7eela Xoossaappe Solomona wozanai wora simmido gishshau, GODAI a hanqqettiis.

<sup>10</sup> Hara xoossata kaallennaadan GODAI Solomona azaziis; gidikkonne, Solomoni GODAA azazuwaa naagibeenna.

<sup>11</sup> Hegaa gishshau, GODAI Solomona hagaadan yaagiis; “Neeni hagaadan hanido gishshau, taani nena azazido ta maachchaanne ta wogaanne neeni naagennan ixxido gishshau, taani ne kawotettaa neeppe dafa ekkada, ne ashkkaratuppe issuwaayyo immana.

<sup>12</sup> Gidikkonne, ne aawaa Daawita gishshau taani hagaa neeni paxa de7iyo laittan dafa ekkikke; ne na7aa kushiyaappe dafa ekkana.

<sup>13</sup> Hegaakka qassi kawotettaa muliyaa appe dafa ekkikke; ta ashkkaraa Daawita gishshaunne taani doorido katamaa Yerusalaame gishshau issi zariyaa ayyo immana” yaagiis.

### *GODAI Solomona Bolla Baarigaarata Denttiis*

---

<sup>2</sup> **11:7 Molooka:** Amoonatu eqqai, Molooki Ibraawettawan Milkkaama geetettees.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:14 lv Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:22

<sup>14</sup> Hegaappe guyyiyan GODAI Eedoomiyaa Hadaada, Eedooma biittaa kawotu zare gididaagaa baarigaara oottidi Solomona bolli denttiis.

<sup>15</sup> Hagaappe kase baggan Daawiti Eedooma asatuura olettido wode, haiqqidaageeta moogisanau pude biida ola gadaawai Yoo7aabi, Eedooman de7iya attumaasa ubbaa wori wurssiis.

<sup>16</sup> Eedooman de7iya attumaasa ubbaa xaissana gakkanaashin Yoo7aabinne Israa7eela asai ubbai yan usuppu agina uttiis.

<sup>17</sup> SHin he wode guutta na7a gidida Hadaadi, a aawaassi oottida Eedooma oosanchchatuppe amaridaageetuura Gibxxe biitti baqatiis.

<sup>18</sup> Eti Midiyaamappe denddidi, Paaraana bidosona; Paaraanappe bantanaara asaa ekkidi Gibxxe biitti, Gibxxe kawuwaakko biidosona. Kawoi Hadaadayyo issi keettaanne gadiyaa immidi, qumaakka ayyo azaziis.

<sup>19</sup> Hadaadi kawuwaa keehippe ufaissiis; ufaissin kawoi ba keettaayee, Kawee Xaafineesi michchiyo ayyo machcho immiis.

<sup>20</sup> Xaafineesi michchiya ayyo Ganubaata giyo na7aa yelaasu. Yelin Xaafineesa a kawo keettan dichchaasu; Ganubaati yan kawuwaa naatuura issippe de7iis.

<sup>21</sup> Hadaadi Gibxxen de7iiddi Daawiti haiqqidi ba maizzan gaittidoogaanne ola gadaawai Yoo7aabikka haiqqidoogaa siyiis; siyidi Hadaadi kawuwaayyo, “Taani ta biitti simmana mala tana yedda” yaagiis.

<sup>22</sup> Yaagin kawoi a, “Neeyyo hagan aibi pacciinee neeni ne biitti baanau koyiyoi?” yaagidi oichchiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:23 lvi Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:29

Oichchin Hadaadi, “Taayyo aibinne paccibeenna; shin taani baana” yaagiis.

<sup>23</sup> Hegaadankka qassi, Xoossai Eliyadaa7a na7aa Razooni giyoogaa Solomona bolli baarigaara oottidi denttiis; Razooni Xooba Kawuwaa Hadaadi7eezerappe baqatiis.

<sup>24</sup> Daawiti Xooba biittaa olanchchata xaissido wode, Razooni baayyo asaa shiishshidi, shittatu halaqa gidiis; shittati Damasqqa biidi, he katamaa oiqqidi, yan uttidi, Razooni kawoyidosona.

<sup>25</sup> Hadaadi medhdhido metuwaa bollikka gujjidi, Solomoni de7ido keenan ubban Razooni Israa7eelatuyyo baarigaara gidiis; yaatidi i Sooriyan kawotidi Israa7eela asaa morkkiis.

### *Xoossai Iyorbbaamassi Immana Giidobaa*

<sup>26</sup> Hegaa bollikka Nabaaxa na7ai Iyorbbaami Solomona bolli makkalidi denddiis; i Solomona ashkkaratuppe issuwaa. I Efireema biittan Xareedappe yiida asa; a aayyiyaakka Xiruu7o giyo am77iyo.

<sup>27</sup> Kawuwaa bolli i makkalidi denddido taarikee hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Solomoni Millo gimbibiinne ba aawaa Daawita Katamaa yushuwaa gimbibiyan de7iya kallo sohuwaa kunttiis.

<sup>28</sup> Iyorbbaami mino asa; Solomoni ha wodallai ba oosuwaa waati loitti oottiyaakko be7iis; be7idi Minaasenne Efireema biittan oottiya gabbaaratu ubbaa bolli a halaqa oottidi sunttiis.

<sup>29</sup> Issi gallassi Iyorbbaami Yerusalaame katamaappe kiyidi bees; biishin Seeloppe yiida, hananabaa yootiya Akiyi aara ogiyan gaittiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:30 lvii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:36

Akiiyi he wode ooratta maayuwaa maayi uttiis.  
Dembban eta naa77aa xalaalai de7oosona.

<sup>30</sup> Akiiyi ba maayido ooratta maayuwaa oiqqidi,  
tammanne naa77u kessidi pooshshiis.

<sup>31</sup> Pooshshidi Iyorbbaama hagaadan yaagiis;  
“Tammu pooshota neeyyo ekka. Aissi giikko,  
GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees;  
‘Be7a, taani kawotettaa Solomona kushiyaappe  
pooshshada, tammu zareta neeyyo immana  
hanais.

<sup>32</sup> SHin ta ashkkaraa Daawita gishshaunne Is-  
raa7eela zaretu ubbaa giddoppe taani doorido  
Yerusalaame katamaa gishshau, issi zariyaa ayyo  
aggana.

<sup>33</sup> Taani hagaa oottana gaasoi, Solomoni  
tana aggidi Sidoonatu xoossee Asttaarootiyyo,  
Moo7aabatu xoossa Kamooshayyoonne  
Amoonatu xoossa Molookayyo goinnido  
kishshaassanne ta ogiyan hemettennan, ta  
sinttan suurebaa hanennaaninne a aawai  
Daawiti naagidoogaadan ta wogatanne ta higgeta  
naagennan ixxido gishshaassa.

<sup>34</sup> “‘Gidikkonne, taani kawotettaa Solomona  
kushiyaappe wurssa ekkikke; taani dooridonne  
ta azazuwaanne ta wogaa naagida ta ashkkaraa  
Daawita gishshau, Solomoni paxa de7ido peeshan  
ubban i haaranaadan oottaas.

<sup>35</sup> Hegaappe guyyiyan taani kawotettaa a na7aa  
kushiyaappe ekkana; ekkada tammu zareta  
neeyyo immana.

<sup>36</sup> Ta suntai an xeesettana mala, taani  
doorido Yerusalaame kataman ubba wodekka  
ta ashkkaraa Daawita zerettai kawotana mala,  
taani issi zariyaa a na7aassi immana.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:37 lviii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 11:43

**37** “ ‘Nena gidikko, taani nena ekkana; ekkin ne wozanai amottido ubbaa neeni haarana; neeni Israa7eela bolli kawotana.

**38** Taani nena azaziyoogaa neeni oottikko, ta ogiyan hemettikkonne ta ashkkarai Daawiti naagidoogaadan ta wogatanne ta azazota naagada ta sinttan suurebaa hanikko, taani nenaara gidana; Daawitassi oottidoogaadankka ne zareti de7ibe7anaadan oottana; Israa7eelakka taani neeyyo immana.

**39** Solomona nagaraa gishshau Daawita zerettata taani qaxxayana; shin merinassi gidenna’ yaagees” yaagiis.

**40** Yaatin, Solomoni Iyorbbaama woranau kajjeeliis; shin Iyorbbaami Gibxxe biitti Kauuwaa SHiishaqakko baqatidi biis; biidi Solomoni haiqqana gakkanaashin Gibxxen takkiis.

### *Solomona Haiquwaa*

*(Hanidabaa Odiya Kiro Maxaafaa 9:29-31)*

**41** Solomoni hanido harabai, i oottidobai ubbai, a aadhhdida eratettaabai Solomona Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

**42** Solomoni Israa7eela ubbaa bolli Yerusalaa-men oitamu laitta kawotiis.

**43** Hegaappe guyyiyan Solomoni haiqqidi, ba maizzan gaittiis; ba aawaa Daawita Kataman moogettiis. A na7ai Robi7aami a sohuwan ka-wotiis.

*Israa7eela Zareti Tammati Makkalidosona  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 10:1-19)*

<sup>1</sup> Israa7eela asai ubbai Robi7aama kawoyanau Sekeema katamaa biido gishshau, ikka yaa biis.

<sup>2</sup> Nabaaxa na7ai Iyorbbaami, Kawuwa Solomonappe baqatidi Gibxxen de7iyaagee hagaa siyido wode, Gibxxeppe simmidi yiis.

<sup>3</sup> Yin Israa7eela asai Iyorbbaamayyo kiittidi xeesissin, inne Israa7eela maabarai ubbai Robi7aamakko biis; biidi,

<sup>4</sup> “Ne aawai nuna deexo qambbaraa toossiis; shin ha77i neeni i nuna ootissiyo wolqqaama oosuwaanne deexo qambbaraa nuuyyo kaushsharkkii. Yaatikko, nuuni neeyyo haarettana” yaagidosona.

<sup>5</sup> Yaagin Robi7aami etayyo, “Biite; biidi heez-zantto gallassi simmidi taakko yiite” yaagiis; yaagin asai biis.

<sup>6</sup> Hegaappe guyyiyen Kawoi Robi7aami a aawai Solomoni paxa de7iyo wode, Solomona zorida cimata zoretaa bessiis. I eta, “Ha asaayyo woigada zaara geetii?” yaagidi oichchiis.

<sup>7</sup> Oichchin cimati Robi7aama, “Hachchi neeni asaayyo ashkkara gidada oottikkonne eti oichchiyoobau neeni lo77o qaala zaarikko, ubbaton eti neeyyo ashkkara gidana” yaagidosona.

<sup>8</sup> SHin Robi7aami cimati zorido zoriyaa aggidi, aara diccidi ayyo oottiya yelaga asata zoretaa bessiis.

<sup>9</sup> I eta, “Intte tana zoriyoobi aibee? ‘Ne aawai nuna toossido deexo qambbaraa nuuyyo

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 12:10 lx Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 12:16

kaushsharkkii' yaagiya ha deriyaayyo woigada zaaroo?" yaagidi oichchii.

<sup>10</sup> Oichchin aara diccida yelagati, "Ne aawai nuna deexo qambaraa toossiis; shin neeni nuuyyo kaushsharkkii' yaagiya asaayyo, 'Ta gil77a biradhdhee ta aawaa xeessaappe orddees.

<sup>11</sup> Ta aawai intte qambaraa deexettiis; shin taani hegaappekka aattada deexettana. Ta aawai inttena lissuwan wadhdhiis; shin taani inttena masimasuwaadan dukkiya lissuwan wadhdhana' yaagada zaara" yaagidosona.

<sup>12</sup> Hegaappe guyyiyan Kawoi Robi7aami, "Heezzantto gallassi simmidi taakko yiite" giidoogaadankka, Iyorbbaaminne asai ubbai heezzantto gallassi simmidi yiidosona.

<sup>13</sup> Yin kawoi etayyo hanqqa zaaruwaa zaariis. Cimatu zoriyaa aggi bayidi,

<sup>14</sup> yelagati zorido zoriyaa kaalliis. Yaatidi hagaadan yaagiis; "Ta aawai intte qambaraa deexettiis; shin taani hegaappekka aattada deexettana. Ta aawai inttena lissuwan wadhdhiis; shin taani inttena masimasuwaadan dukkiya lissuwan wadhdhana" yaagidi zaariis.

<sup>15</sup> Kawoi asai giyoogaa siyennan ixxiis; aissi giikko, GODAI Seeloppe yiida Akiiya baggaara kase Nabaaxa na7aa Iyorbbaamayyo yootido qaalai polettanaadan hagee GODAAPPE haniis.

<sup>16</sup> Israa7eela asai ubbai kawoi eti giyoogaa siyennan ixxidoogaa be7idi, kawuwaa hagaadan yaagidosona; "Daawitabaappe nuna gakkiyaabi aibee? Isseya na7aappe nuuni laattanabi baawa! Israa7eela asau, intte soo intte soo simmite! Ha77i simmi Robi7aami bau naagetto!" yaagidosona.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 12:17 lxi Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 12:23

Yaagidi Israa7eela asai ubbai bantta soo bantta  
soo simmidosona.

<sup>17</sup> SHin Robi7aami Yihudaa katamatun de7iya  
Israa7eela asaa bolli kawotiis.

<sup>18</sup> Hegaappe guyyiyan Kawoi Robi7aami ba  
gabbaaratu halaqaa Adooniraama Israa7eela  
asaakko kiittiis; kiittin eti shuchchan caddidi  
woridosona. Yaatin, Kawoi Robi7aami ba paraa  
gaariyan eesuwan kiyi uttidi, Yerusalaame  
baqatiis.

<sup>19</sup> Heedeppe doommidi hachchi gakkanaashin  
Israa7eela zareti tammati Daawita zariyaappe ka-  
wotida kawotu bolli makkalidosona.

<sup>20</sup> Iyorbbaami Gibxxeppe simmidoogaa  
Israa7eela asai ubbai siyido wode, a bantta  
ya7au xeesissidi, Israa7eela bolli kawoyidosona;  
Daawita zariyaappe kawotida kawotussi  
ammanettidi attidai Yihudaa zariyaa xalaala.

*SHamaa7ee Hananabaa Yootiis  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 11:1-  
4)*

<sup>21</sup> Solomona na7ai Robi7aami Yerusalaame  
katamaa gakkido wode, Israa7eela biittaa asaara  
olettidi, kawotettaa baayyo zaarana mala,  
Yihudaa zariyaappenne Biniyaama zariyaappe  
doorettida issi xeetanne hosppun tammu sha7u  
olanchchata shiishshiis.

<sup>22</sup> SHin Xoossaa qaalai, Xoossaa asa gidiya  
SHamaa7iyaakko yiis; yiidi,

<sup>23</sup> “Solomona na7aa, Yihudaa Kawuwaa  
Robi7aamayyo, Yihudaanne Biniyaama  
zaretuyyoonne attida asa ubbaayyo hagaadan  
yaaga;

24 ‘GODAI inttena, “Intte dabbottuura, Israa7eelatuura olettanau booppite. Hagaa taani oottido gishshau, intte ubbaikka intte soo intte soo simmите” yaagees’ yaagada yoota” yaagiis. Yaagin eti GODAA qaala siyidi, simmidi soo biidosona.

*Iyorbbaami GODAAPPE Wora Simmiis*

25 Hegaappe guyyiyan Iyorbbaami Efireema gezziyan de7iya Sekeema qato kessidi gimbbidi, yan de7iis; hegaappe kiyi biidi PHinii7eela gimb-biis.

26 Iyorbbaami ba wozanan, “Kawotettai Daawita zariyaassi simmana.

27 Ha asai GODAA Beeta Maqidasiyan yarshshuwaa yarshshanau Yerusalaame katamaa biyaabaa gidikko, eti qassikka bantta godaakko, Kawuwaa Robi7aamakko simmana. Eti tana woridi, Yihudaa Kawuwaa Robi7aamakko simmana” yaagidi qoppiis.

28 Hegaa gishshau, kawoi zorettidoogaappe guyyiyan worqqaappe naa77u maratu misiletä medhdhiis. Medhdhidi asaayyo, “Intte hagaappe Yerusalaame biido keenai gidana. Inttenoo Israa7eela asatoo, inttena Gibxxeappe kessida intte xoossati hageetihonna!” yaagiis.

29 Etappe issuwaa Beeteelen, issuwaa qassi Daanan wottiis.

30 Ha yohoi etayyo nagaratiis; aissi giikko, issi maraa misiliyaayyo goinnanau asai Daana gakkanaashin bees.

31 Iyorbbaami keraa huuphiyan goinniyo xoqqa sohuwaa giigissiis; giigissidi Leewa zare gidana xayikkokka, ubba qommo asaappe qeese oottidi sunttiis.

<sup>32</sup> Yihudan bonchchiyoogaadan hosppuntta aginan tammanne ichchashantta gallassan baalai bonchchettanaadan, Iyorbbaami gallassaa keeriis; keeridi yarshshuwaa yarshshiis. I hagaadan haniis; Beetele biis; biidi ba medhdhido maraa misiliyaayyo yarshshuwaa yarshshiis. Qassi ba medhdhido goinniyo xoqqa sohotun qeeseta Beeteelen sunttidi wottiis.

<sup>33</sup> I ba huuphen doorido hosppuntta aginan, he aginau tammanne ichchashantto gallassi Bee-teele biis; biidi he gallassai Israa7eela asaayyo baalaa gidanaadan awaajiis. Yaatidi ixaanaa cuwayanau pude yarshshiyo sohuwaa kiyiis.

## 13

### *Beetele Bolli Hananabaa Yootida Bitaniyaa*

<sup>1</sup> Iyorbbaami ixaanaa cuwayanau yarshshuwaa yarshshiyo sohuwaa matan eqqidaashin, GODAA qaalan kiitettida, Xoossaa asa giyo issi bitanee Yihudaappe yiis;

<sup>2</sup> yiidi GODAI azazin he yarshshiyo sohuwaa bolli hagaadan yaagidi waassiis; “Yarshshiyo sohuwau, yarshshiyo sohuwau, GODAI nena ha-gaadan yaagees; ‘Daawita zariyaassi Yoosiyasa geetettiya issi na7ai yelettana. He na7ai ha77i hagan yarshshiiddi de7iya xoqqa sohotu qeeseta ne bolli yarshshana; ne bolli asaa meqettai xu-ugettana’ yaagees” yaagidi waassiis.

<sup>3</sup> He gallassi Xoossaa asi malaataa immiiddi, “GODAI yootido malaatai hagaa; ha yarshshiyo sohoi phalqqettana; a bollan de7iya bidinttaikka wora laalettana” yaagiis.

<sup>4</sup> Kawoi Iyorbbaami Xoossaa asi Beeteelen de7iya yarshshiyo sohuwaa bolli waassidoogaa siyido wode, yarshshiyo sohuwaappe ba kushiyaa yeddidi, “He bitaniyaa oiqqite!” yaagiis. SHin i bitaniyaayyo yeddido kushee sohuwaarakka xiiggidi siliis; Hegaa gishshau, ba kushiyaa guyye zaaridi ekkanau danddayibeenna.

<sup>5</sup> Qassi Xoossaa asi GODAA qaalan immido malaataadan yarshshiyo sohoi phalqqetti wodhdhin, a bollan de7iya bidinttaikka wora laalettiis.

<sup>6</sup> Yaatin, Kawoi Iyorbbaami Xoossaa asa, “Ta kushee kaseegaadan hanana mala taayyo gaannatada GODAA ne Xoossaa woossarkkii!” yaagiis. Hegaa gishshau, Xoossaa asi kawuwaayyo gaannatidi GODAA woossin, kawuwaa kushee simmidi kaseegaadan haniis.

<sup>7</sup> Kawoi Xoossaa asa, “Tanaara ta soo hindda; kattanne ma. Qassi taani neeyyo imotaa immana” yaagiis.

<sup>8</sup> SHin Xoossaa asi kawuwaassiлагаadan yaagidi zaariis; “Harai attin neeni ne aquwaayyo baggaa taassi immiyaakkokka, taani nenaara biikke; hagan oittaakka miikke, haattaakka uyikke.

<sup>9</sup> Aissi giikko, GODAA qaalai tana, ‘Neeni oittakka mooppa, haattakka uyoppa, ne yiido ogiyaarakka simmada booppa’ yaagidi azaziis” yaagiis.

<sup>10</sup> Hegaa gishshau, bitanee hara ogiyaara biis; i Beeteele yiido ogiyaara simmidi bibeenna.

**11** Hananabaa yootiya issi cima bitanee Beeteelé kataman de7ees. Beeteelen he gallassi Xoossaa asi oottido ubbabaa he cima bitaniyaa naati yidi yootidosona; qassi he bitanee kawuwaayyo yootido qaala eti bantta aawaayyo yootidosona.

**12** Yootin aawai eta, “Awa ogiyaara biidee?” yaagiis; yaagin Yihudaappe yiida Xoossaa asi bido ogiyaa ayyo malaatidosona.

**13** Hegaappe guyyiyan i ba naata, “Taayyo ane hariyaa koorite” yaagiis; yaagin eti ayyo hariyaa koorin toggiis.

**14** Toggidi Xoossaa asa geeduwaa kaallidi biis; issi wolaa kuwan uttidaagaa demmidi, “Yihudaappe yiida Xoossaa asi neneeyye?” yaagiis.

Yaagin bitanee, “Ee tana” yaagiis.

**15** Yaagin hananabaa yootiya cima bitanee a, “Qumaa maanau ta soo tanaara hindda” yaagiis.

**16** Xoossaa asi zaaridi, “Taani guyye simmada nenaara baanau, woikko ha sohuwan nenaara oittaa maanau, woikko haatta uyanaau danddayikke.

**17** Aissi giikko, GODAA qaalai tana, ‘Neeni he sohuwan oittakka mooppa, haattakka uyoppa, ne yiido ogiyaarakka simmada booppa’ yaagidi azaziis” yaagiis.

**18** Yaagin hananabaa yootiya cima bitanee, “Taanikka nenadan hananabaa yootiyaagaa. Kitanchchai GODAA qaalan tana, ‘Oittaa i maana malanne haattaa uyana mala, a zaarada ne soo nenaara ekkada ya’ yaagiis” yaagiis. SHin cima bitanee hegaa ayyo wordduwaa odiis.

**19** Hegaa gishshau, Xoossaa asi aara simmidi, a son miisinne uyiis.

**20** Eti maaddan uttidaashin, GODAA qaalai bitaniyaa guyye zaarida hananabaa yootiya cima bitaniyaakko yiis.

**21** Yin bitanee Yihudaappe yiida Xoossaa asayyo ba qaalaa xoqqu oottidi, “GODAI hagaadan yaagees; ‘Neeni GODAA qaalaa ixxadasa; GODAI ne Xoossai nena azazido azazuwaakkka naagabaakka.

**22** Neeni GODAI, “He sohuwan mooppa woikko uyoppa” giido sohuwaa guyye simmada baada, yan oittaa maadasa; haattaakkka uyadasa. Hegaa gishshau, ne ahai ne aawatu duufuwan mogettenna’ yaagees” yaagiis.

**23** Xoossaa asi miyoogaanne uyiyoogaa polidoogaappe guyyiyan, hananabaa yootiyaagee ba guyye zaaridi ehiido bitaniyaayyo hariyaa kooriis.

**24** Koorin i ogiyan biishin gaammoi aara gait-tidi, a woriis. Worin ahai ogiyan canggaraariis; hareenne gaammoinne naa77aikka ahaa lanqyen eqqidosona.

**25** He ogiyaara aadhdihiya asai ahai canggaraari-daagaanne gaammoi ahaa lanqyen eqqidaagaa be7iis; be7idi biidi hananabaa yootiya cima bitanee de7iyo kataman yootiis.

**26** Biyoosaappe bitaniyaa guyye zaarida hananabaa yootiya cima bitanee hegaa siyido wode hagaadan yaagiis; “Hegee GODAA qaalaayyo azazettennan ixxida Xoossaa asa. Hegaa gishshau, GODAA qaalai ayyo kasetidi odidoogaadan, GODAI gaammuwan a gattiis; yaatin, gaammoi a mentterettidi woriis” yaagiis.

**27** Hegaappe guyyiyan cima bitanee ba naata, “Taayyo hariyaa koorite” yaagiis. Yaagin eti ayyo hariyaa kooridosona;

**28** koorin bitanee kiyidi biis. Biidi ogiyan canggaraarida ahaanne ahaa matan eqqida hariyaanne gaammuwa demmiis; gaammoi ahaa mibeenna woikko hariyaakka menttibeenna.

**29** Hananabaa yootiya cima bitanee Xoossaa asa ahaa denttidi, hariyaa zokkuwan wottidi, yeekkanaunne moonganau guyye ba katamaa ekkidi ehiis.

**30** Ehiidi bau makki wottido duufuwan ahaa wottiis; wottin a bolli, “Aayyee ta ishau! Aayyee ta ishau!” yaagidi yeekkidosona.

**31** Moogi simmidi ba naata hagaadan yaagiis; “Taani haiqqiyo wode, Xoossaa asi mogettido duufuwan tana moogite; ta meqettatakka a meqet-tata lanqqiyan wottite.

**32** Aissi giikko, Beeteele kataman de7iya yarshshiyosaa bollinne Samaariyaa katamatun de7iya goinniyo xoqqa sohotu bolli GODAI azazin he bitanee waassidoogee tumu polettana” yaagiis.

### *Iyorbbaama Keettaa Asaa Xaissanau Gattida Nagaraa*

**33** Hegaappe guyiyankka Iyorbbaami ba iita ogiyaappe simmiveenna; shin goinniyo xoqqa sohotuyyo ubba qommo asaappe qeeseta gujjidi sunttiis; qeese gidanau koyiya oonanne goinniyo xoqqa sohuwan wottiis.

**34** Iyorbbaama keettaa asaa ongganaunne biittaa bollaappe xaissanau gattida nagarai hegaa.

## 14

### *Akiiyi Iyorbbaama Bolli Hananabaa Yootiis*

<sup>1</sup> He wode Iyorbbaama na7ai Abiiyi harggiis.

<sup>2</sup> Yaatin, Iyorbbaami ba keettaayyiyo, “Dendda; denddada neeni Iyorbbaama keettaayyiyo gidiyoogaa ooninne erenna mala, ne maayuwaa laamma; laammada Seelo ba. Taani ha asaa bolli kawotanaagaa taayyo yootida hananabaa yootiya Akiiyi yan de7ees.

<sup>3</sup> Tammu oittaa, amarida komppuwaanne issi oto eessaa ayyo ekkada akko ba. Bobare ha harggida na7ai hananabaa i neeyyo yootana” yaagiis.

<sup>4</sup> Yaagin Iyorbbaama keettaayyiya i giidoogaadan oottaasu; denddada Akiiya soo Seelo baasu. Akiyi xeellau danddayenna; i cimmido gishshau, a aifee demmenna.

<sup>5</sup> SHin GODAI Akiiya, “Iyorbbaama keettaayyiya ba na7aa harggiyaabaa nena oichchanau yausu. Neeni iyyo hagaa hagaa yaagada oda. A ya gakkada hara maccaasa milatana” yaagiis.

<sup>6</sup> Hegaa gishshau, Akiyi maccaasiyaa penggen di77idi77iyoogaa siyidi hagaadan yaagiis; “Iyorbbaama keettaayee, ane haa gela. Aissi hagaadan hara asa milatadii? Taani iita wore neeyyo yootanau kiitettaas.

<sup>7</sup> Neeni Iyorbbaamakko baada hagaadan yaaga; ‘GODAI Israa7eela Xoossai nena, “Taani nena asaa giddoppe xoqqissaas; ta asaa Israa7eela bolli nena kawoyaas.

**8** Taani Daawita zariyaappe kawotettaa wotta ekkada, neeyyo immaas. SHin neeni ta ashkkaraa Daawita mala gidakka; i ta azazuwaan naagiisinne ta sinttan suurebaa xalaalaa oottiiddi, ba kumetta wozanan tana kaalliis.

**9** Neeppe kase de7ida ubbatu oottidoogaappe dariya iitaa neeni oottadasa; neeni neeyyo hara xoossata, seerissido birataappe eeqata medhdhadasa. Yaatada tana hanqgetissadasa; tana neeppe guyye aattadasa.

**10** “ “Hegaa gaasawan taani Iyorbbaama keettaa asau iitaa ehaana. Israa7eela biittan Iyorbbaama keettaa asaappe aille gidin goqa gidin, issi attumaasinne attennan xoqollana. Issi uri oshai wurana gakkanaashin kessiyoogaadan, Iyorbbaama keettaa asaa taani wurssa kessana.

**11** Iyorbbaama zare gididi kataman haiqqiya oonanne kanati maana; gaxariyan haiqqiyaageeta qassi saluwaa kafoti maana. Taani GODAI hagaa odaas!” yaagiis’ yaaga.

**12** “Nena gidikko, ha77i neeni denddada ne soo ba. Ne tohoi katamaa geliyo wode, na7ai haiqqana.

**13** Israa7eela ubbai na7aayyo yeekkidi moogana; Iyorbbaama keettaa asan GODAA Israa7eela Xoossaa sinttan ha na7an lo77obai beettido gishshau, Iyorbbaama keettaa asaappe a xalaalai duufuwan moogettana.

**14** “Hegaappe guyyiyan Iyorbbaama keettaa asaa xoqolli xaissiya kawuwaa GODAI baayyo Israa7eela bolli denttana.

**15** Haattaa giddon woshoi qaaxxiyoogaadan, GODAI he wode Israa7eelata shocidi qaattana.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 14:16 lxx Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 14:21

Asheero giyo xoosseessi eti misiliyaa essidi, GODAA hanqgetissido gishshau, eta aawatuyyo i im-mido lo77o biittaappe eta diggana; yaatidi eta Efiraaxiisa SHAafaappe hefinttan laalana.

<sup>16</sup> Iyorbbaami oottido nagaraa gishshaunne Israa7eela asaa i ootissido nagaraa gishshau, GODAI Israa7eela aggi bayana” yaagiis.

<sup>17</sup> Hegaappe guyyiyan Iyorbbaama keettaayyiya denddada baada Tirxxa gakkaasu. Gakkada keetaa pengge goccillaa yedhdhaanne na7ai haiqqi aggiis.

<sup>18</sup> Ba ashkkaraa hananabaa yootiya Akiya baggaara GODAI yootidoogaadankka a moogidosona; Israa7eela asai ubbai ayyo yeekkiis.

### *Iyorbbaama Haiquwaa*

<sup>19</sup> Iyorbbaami hanido harabai, a olatinne a aisuwaa maarati Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafatun xaafetti uttidosona.

<sup>20</sup> Iyorbbaami laatamanne naa77u laittaa kawotiis. Hegaappe guyyiyan haiqqidi ba maizzan gaittiis. A sohuwan a na7ai Nadaabi kawotiis.

### *Yihudaa Kawuwaa Robi7aama (Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 11:5-12:15)*

<sup>21</sup> Solomona na7aa Robi7aami Yihudan kawotiis; Robi7aami kawotiyo wode laittai ayyo oitamanne isiino. GODAI ba sunttaa wottanau Israa7eela zaretu katamatu ubbaa giddoppe doorido Yerusalaame kataman Robi7aami tammanne laappun laitta kawotiis. A aayee sunttai Naa7imo; a Amoona biittaa asa.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 14:22 lxxi Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 14:30

**22** Yihudaa asati GODAA sinttan iitabaa oottidosona; bantta oottido nagaran eti bantta aawatuppe aattidi GODAA qanaatissidosona.

**23** Hegaa bollikka qassi eti banttau goinniyo xoqqa sohota, eeqa shuchchatanne Asheero giyo xossee misileta xoqqa keratu ubbaa bollinne irxxa mittatu ubbaa garssan essidosona.

**24** Harai attin eti goinniyo sohotun goino woga oottidi attumaasati attumaasatuura shaaramuxiyaageeti de7oosona. GODAI Israa7eelatu sinttaappe kessidi yedettido dere asati meezeetido, he sheneyiya oosota ubbaa Israa7eela asati oottidosona.

**25** Robi7aami kawotido ichchashantto laittan Gibxxe Kawoi SHiishaaqi Yerusalaame katamaa bolli woraajjiis.

**26** Woraajjidi GODAA Beeta Maqidasiyaaninne kawo keettan de7iya buquraa, Solomoni qoxisido worqqa gonddalletuura ubbaa bonqqi ekkidi biis.

**27** Yaatin, kawoi Robi7aami he gonddalletu gishshaa nahaasiyaa birataappe hara gonddalleta merissiis; merissidi eti naagidi wottana mala kawo keetaa penggiyaa naagiyaageetu halaqatuyyo immiis.

**28** Kawoi GODAA Beeta Maqidasiyaa biyo wode ubban, naagiyaageeti gonddalleta oiqquoosona. Hegaappe simmin eti zaaridi, naagiyaageetu keettan wotfoosona.

**29** Robi7aami hanido harabainne i oottidobai ubbai Yihudaa Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

**30** Robi7aaminne Iyorbbaami ubba wode olettiddi de7idosona.

<sup>31</sup> Robi7aami haiqqidi ba maizzan gaittiis; i Daawita Kataman de7iya ba aawatu duufuwan moogettiis. A aayee sunttai Naa7imo; a Amoona biittaa asa. Robi7aama sohuwan a na7ai Abiiyi kawotiis.

## 15

*Yihudaa Kawuwaa Abiiya*  
*(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 13:1-14:1)*

<sup>1</sup> Nabaaxa na7aa Iyorbbaami kawotido tammanne hosppuntta laittan Abiiyi Yihudan kawotiis.

<sup>2</sup> Abiiyi Yerusalaamen heezzu laitta kawotiis. A aayyiyyaa Abeselooma na7ee na7iyo; i sunttai Maa7iko.

<sup>3</sup> Appe kase a aawai oottido nagarata ubbaa oottiis; a wozanai a aawaa aawaa aawaa Daawita wozanai polo gididoogaadan GODAAYYO, ba Xoossaayyo polo gidibeenna.

<sup>4</sup> Gidikkonne, appe guyyiyaa Yerusalaamen kawotana malanne Yerusalaame sarotettaa naagana mala, GODAI a Xoossai Daawita gishshau Abiiyassi issi attuma na7aa immiis.

<sup>5</sup> GODAI hagaa oottido gaasotai, Daawiti GODAA sinttan suurebaa oottiis; Hiitiyaa Ooriyoona bolli nagara oottoorippe attin, ba de7o laitta ubban GODAA azazotuppe issibaanne naagennan aggibeenna.

<sup>6</sup> Abiiyi de7ido laitta ubban Robi7aama asaaranne Iyorbbaama asaara olettiiddi de7idosona.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 15:7 lxxiii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 15:15

<sup>7</sup> Abiiyi hanido harabainne i oottidobai ubbai Yihudaa Kawotu Taarikiya Maxaafan xaafetti uttiis. Abiiyinne Iyorbbaami olettiiddi de7idosona.

<sup>8</sup> Abiiyi haiqqidi ba maizzan gaittiis; i Daawita Kataman moogettiis. A sohuwan a na7ai Asi kawotiis.

*Yihudaa Kawuwaa Asa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa  
15:16-16:6)*

<sup>9</sup> Israa7eela Kawoi Iyorbbaami kawotido laatamantto laittan Asi Yihudan kawotiis.

<sup>10</sup> Asi Yerusalaamen oitamanne isiini laitta kawotiis. A aawaa aayee sunttai Maa7iko; a Abeselooma na7iyo.

<sup>11</sup> Asi ba maizza aawai Daawiti oottidoogaadan, GODAA sinttan suurebaa oottiis.

<sup>12</sup> Goino woga oottidi attumaasaara shaaramuxiya attumaasata Asi ba biittaappe xaissiis; appe kase de7ida kawoti medhdhido eeqa misileta ubbaa xoqolerettidi oliis.

<sup>13</sup> A aawaa aayyiyyaa Maa7ikakka Asheero giyo xoosseessi tuna eeqaa misiliyaa medhdhido gishshau, Kawuwaa Aayyiyo a geetettiyo bonchchuwaappe o diggiis. Asi he eeqaa misiliyaa qanxxerettidi, Qediroona Zanggaaran xuuggiis.

<sup>14</sup> Asi goinniyo xoqqa sohota xaisennan agikkonne, i ba de7ido laitta ubban Xoossaassi wozanappe ammanettiya asa gididi de7iis.

<sup>15</sup> Inne a aawai Xoossaayyo dummayi wottido biraa, worqqaanne hara miishshata ehiidi, GODAA Beeta Maqidasiyyaa giddon wottiis.

**16** Yihudaa Kawoi Asinne Israa7eela Kawoi Baa7ishi, bantta kawotido laitta ubban olettidosona.

**17** Israa7eela Kawoi Baa7ishi Yihudaa bolli woraajjiis; woraajjidi Yihudaa Kawuwaa Asa biittaappe ooninne gelennaadaaninne kiyennaadan teqqanau Raama katamaa yuushuwaa minttidi gimbibiis.

**18** Hegaa gaasuhan Kawoi Asi GODAA Beeta Maqidasiyaaninne ba kawo keettan attida worqqaanne biraat ubbaa kessidi, ba oosanchchatu kushiyan wottiis. Wottidi Heziyoona na7aa na7aa, Xabrimmoona na7ayyo, Damasqqa kataman de7iya Sooriyaa Kawuwaa Benihadaadayyo, imota oottidi yeddiis. Yeddiiddi hagaadan yaagiis;

**19** “Kase ta aawaaranne ne aawaara maacetti-doogaadan, ane tanaaranne nenaara maacettoo. Be7a, hagaa biraanne worqqaan taani neeyyo imota immanau yeddaas. Israa7eela Kawoi Baa7ishi ba olanchchata ta biittaappe kessana mala, neeni kase aara maacettido maachchaa kola” yaagiis.

**20** Yaagin Benihadaadi Kawoi Asi giidoogaa maayidi, ba ola gadaawata Israa7eela katamata olanau yeddiis. Yeddin eti Iyoona, Daananne Aabeeli-Beetimaa7ika geetettiya katamata, Galila Abbaa matan de7iya biittaa, Niftaaleema biittaarakka gujjidi ubbaa xoonidosona.

**21** Kawoi Baa7ishi hegaa siyidi, Raama katamaa gimbbiyoogaa aggiigidi, Tirxxa katamaa biis.

**22** Hegaappe guyyiyan Kawoi Asi Yihudan de7iya asaa ubbaa azaziis; azazin issoinne attennan denddidi, Baa7ishi kase yan go7ettiyo

shuchchaanne mittaa Raamappe miyyidosona. Miyyin Kawoi Asi Mixiphphanne Biniyaama biittan de7iya Gebaa7a an minttidi gimbbiis.

<sup>23</sup> Asi hanido harabai, a minotettai ubbai, i oottidobai ubbainne i keexxido katamati Yihudaa Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttidosona. SHin i cimido wode tohuwaa sakettiis.

<sup>24</sup> Asi haiqqidi, ba maizzan gaittiis; ba maizza aawaa Daawita Kataman moogettiis. A na7ai Yoosaafixi a sohuwan kawotiis.

### *Israa7eela Kawuwaa Nadaaba*

<sup>25</sup> Yihudaa Kawoi Asi kawotido naa77antto laitti Iyorbbaama na7ai Nadaabi Israa7eelan kawotiis; i Israa7eela biittan naa77u laitta kawotiis.

<sup>26</sup> Nadaabi kase ba aawaa ogiyaanne Israa7eela assaa i ootissido a nagaraa ogiyan hemettidi, GODAA sinttan iitabaa oottiis.

<sup>27</sup> Yisaakoora zare gidida Akiiya na7ai Baa7ishi Nadaaba bolli maqettiis. He wode Nadaabinne a olanchchati Pilisxxeeman de7iya Gibbatoona katamaa dooddidi de7oosona.

<sup>28</sup> Yihudaa Kawoi Asi kawotido heezzantto laitan Baa7ishi Nadaaba woriis; woridi a sohuwan i bau kawotiis.

<sup>29</sup> Baa7ishi kawotaa doommosaarakka Iyorbbaama so asaa ubbaa wori wurssiis; GODAI Seeloppe yiida ba ashkkaraa hananabaa yootiya Akiiya baggaara yootidoogaadankka Iyorbbaama keettaa asai ubbai haiqqi wuriiis.

<sup>30</sup> Hegee hanidoogee Iyorbbaami ba huuphen oottido nagaraa gishshaassa, Israa7eela assaa i ootissido nagaraa gishshaassanne GODAA Israa7eela Xoossaa hanqgetissido gishshaassa.

<sup>31</sup> Nadaabi hanido harabainne i oottidobai ubbai Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

<sup>32</sup> Yihudaa Kawoi Asinne Israa7eela Kawoi Baa7ishi bantta kawotaa laitta ubban olettiiddi de7idosona.

### *Israa7eela Kawuwaa Baa7isha*

<sup>33</sup> Yihudaa Kawoi Asi kawotido heezzantto laitan Akiiya na7ai Baa7ishi Israa7eela asaa ubbaa bolli kawotiis; i Tirxxa kataman laatamanne oiddu laitta kawotiis.

<sup>34</sup> Iyorbbaami Israa7eela asaa ootissido nagaaraa oottidinne a ogiyan hemettidi, Baa7ishi GODAA sinttan iitabaa oottiis.

## 16

<sup>1</sup> Hanaana na7aa Yeehu baggaara GODAA qaalai Baa7ishabaa hagaadan yaagiiddi yiis;

<sup>2</sup> “Taani nena buhiyaappe denttada ta asaa Israa7eela bolli halaqa kessaas; shin neeni Iyorbbaama ogiyan hemettadasa. Qassi ta asaa Israa7eela nagaaraa ootissada, eta nagaran tana hanqjetissadasa.

<sup>3</sup> Hegaa gishshau, be7a! Taani Baa7ishanne a keettaa asaa pittana hanais. Baa7ishaa, taani ne keettaa asaa Nabaaxa na7aa Iyorbbaama keettaa asaadan oottana.

<sup>4</sup> Baa7isha zare gididi, kataman haiqqiya oonanne kanai maana; qassi gaxariyan haiqqiya oonanne saluwaa kafoti maana” yaagiis.

<sup>5</sup> Baa7ishi hanido harabai, i oottidobainne a minotettai Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 16:6 lxxvii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 16:13

**6** Baa7ishi haiqqidi ba maizzan gaittiis; Tirxxa kataman moogettiis. A na7ai Eeli a sohuwan kawotiis.

**7** GODAI hananabaa yootiya Yeehu baggaara Baa7isha bollinne a so asaa bolli he hananabaa yootido gaasoi Baa7ishi oottido nagaraa gishshaassanne Iyorbbaaminne a so asai ootti-doogaadan, iitabaa oottidi, GODAA hanqgetissido gishshaassa. Qassi i Iyorbbaama so asaa ubbaa wori wurssido gishshaassa.

### *Israa7eela Kawuwaa Eela*

**8** Yihudaa Kawoi Asi kawotido laatammanne usuppunta laittan Baa7isha na7ai Eeli Israa7eelan kawotiis. Tirxxa kataman i naa77u laitta kawotiis.

**9** Kawuwaa ola gadaawatuppe issuwaa gididi, a paraa gaaretuppe baggaa azaziya Zimiri kawuwaa bolli maqettiis. Kawoi Eeli he wode Tirxxan de7iya kawo keettau aawatiya Arxxa son Tirxxan mattotti uttiis.

**10** Yihudaa Kawoi Asi kawotido laatammanne laappuntta laittan Zimiri Arxxa soo gelidi kawuwaa woriis; woridi a sohuwan bau kawotiis.

**11** Zimiri kawotidi, kawotaa araatan uttosaarakka Baa7isha so asaa ubbaa woriis. Baa7ishayyo dabbo gidin lagge gidin issi attumaasanne paxa ashshibeenna.

**12** Hananabaa yootiya Yeehu baggaara GODAI Baa7isha bolli haasayido qaalaadan Zimiri Baa7isha so asaa ubbaa wori xaissiis.

**13** Hegee hanidoogee Baa7ishinne a na7ai Eeli bantta eeqau goinnidi, oottido nagaraa ubbaa gaasuwaaninnee Israa7eela asaa ootissido

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 16:14lxxviiiKawotu Maxaafaa Koiruwaa 16:21

nagaraa gaasawan, GODAA, Israa7eela Xoossaa hanqgetissido gishshaassa.

<sup>14</sup> Eeli hanido harabainne i oottidobai ubbai Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

### *Israa7eela Kawuwaa Zimira*

<sup>15</sup> Yihudaa Kawoi Asi kawotido laatamanne laappuntta laittan Zimiri Tirxxan laappun gallassa xalaalaa kawotiis. He wode Israa7eela olanchchati Gibbatoona giyo Pilisxxeema kata-maa dooddidi uttidosona.

<sup>16</sup> Dooddi uttida Israa7eelati Zimiri kawuwaa bolli maqettidi a woridoogaa siyido wode, ola gadaawaa Omira he gallassikka he sohuwan Israa7eela kawo kessidi kawoyidosona.

<sup>17</sup> Omirinne aara de7iya Israa7eela asai ubbai Gibbatoona katamaappe kiyidi biidi, Tirxxa kata-maa dooddidosona.

<sup>18</sup> Katamai ohettiichchidoogaa be7ido wode, Zimiri kawo keetaa giddon de7iya qatuwaa gelidi, kawo keettan tamaa oittiis; yaatidi ikka haiqqiis.

<sup>19</sup> Hegee hanidoogee Iyorbbaami oottido nagaraanne Israa7eela asaa ootissido nagaraa kaallidi, Zimiri GODAA sinttan iitabaa oottido gishshaassa.

<sup>20</sup> Zimiri hanido harabainne i maqqido maqqoi Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

### *Israa7eela Kawuwaa Omira*

<sup>21</sup> He wode Israa7eela asai naa77u kiyidi shaahettiis. Asaappe baggai Ginaata na7aa Tiibina kawoyanau koyin, baggai qassi Omira kawoyanau koyiis.

<sup>22</sup> SHin Omira maaddiya asai Ginaata na7aa Tiibina maaddiya asaappe minniis. Hegaa gishshau, Tiibini haiqqin Omiri kawotiis.

<sup>23</sup> Yihudaa Kawoi Asi kawotido hasttamanne isiinintta laittan Omiri Israa7eela asaa bolli kawotiis. Kawotidi tammanne naa77u laittaa haariis; hegaappe usuppun laittaa Tirxxan haariis.

<sup>24</sup> Omiri Samaariyaa giyo keraa SHemeera giyo bitaniyaappe usuppun sha7u xaqara biran shammiiis; shammidi issi katamaa an keexxiis. Yaatidi he katamaa kase he keraa godaa sunttan Samaariyaa giidi sunttiis.

<sup>25</sup> SHin Omiri GODAA sinttan iitabaa oottiis; i baappe kase de7ida kawotu ubbatuppekka aadhdhiya nagaraa oottiis.

<sup>26</sup> Nabaaxa na7ai Iyorbbaami oottido nagaraanne Israa7eela asaa ootissido nagaraa Omiri kaalliis; he eeqau goinniyo hanotai GODAA Israa7eela Xoossaa hanqetissiis.

<sup>27</sup> Omiri hanido harabai, i oottidobainne a minotettai Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

<sup>28</sup> Omiri haiqqidi ba maizzan gaittiis; Samaariyaa kataman moogettiis. A na7ai Akaabi a sohuwan kawotiis.

### *Israa7eela Kawuwaa Akaaba*

<sup>29</sup> Yihudaa Kawoi Asi kawotido hasttamanne hosppunta laittan Omira na7ai Akaabi Israa7elan kawotiis; Omira na7ai Akaabi Samaariyaa kataman Israa7eela bolli laatamanne naa77u laitta kawotiis.

<sup>30</sup> Omira na7ai Akaabi baappe kase wode de7ida kawotu ubbatuugaappekka aadhdhiya iitabaa GODAA sinttan oottiis.

<sup>31</sup> Nabaaxa na7ai Iyorbbaami oottido nagaraa oottiyogaa laafabaa giidi qoppiyoogaa xalaala gidennan Sidoonatu Kawuwaa Etiba7aala na7iyo Elzzaabeelo bau machcho ekkidi, Ba7aala giyo eeqau oottanaunne au goinnanau doommiis.

<sup>32</sup> Samaariyaa kataman i keexissido Ba7aala Eeqaa Keettan Ba7aalayyo yarshshiyooosaa keexxiis.

<sup>33</sup> Qassi Akaabi Asheero giyo xoossee misiliya essidi, baappe kase de7ida kawotu ubbatuppe aattidi GODAA Israa7eela Xoossaa hanqketissiya nagaraa oottiis.

<sup>34</sup> Akaaba kawotettsaa wode Beeteleleppe yiida Hii7eela giyo issi bitanee Yarkko katamaa zaaret-tidi keexxiis. Nawe na7aa Yaasu baggaara GODAI odidoogaadan, Hii7eli Yarkko keexxanau baasiyo wode, Abiiraama giyo a baira na7ai haiqqiis; qassi penggiyaa aattiyo wode Saguba giyo a wursetta kaalo na7ai haiqqiis.

## 17

### *Eelaasi Iri Xayanaagaa Odiis*

<sup>1</sup> Gala7aden Tishbbe giyoosaappe yiida, hananabaa yootiya Eelaasa giyo issi bitanee Kawuwaa Akaaba hagaadan yaagiis; “Taani ayyo oottiyo GODAI Israa7eela Xoossai ero! Ha sinttaara yiya laittatun taani odennan de7ishin, sa7an iri bukkenna woikko xaazi xaazatenna” yaagiis.

<sup>2</sup> Hegaappe simmin GODAA qaalai hananabaa yootiya Eelaasakko yiidi a hagaadan yaagiis;

<sup>3</sup> “Hagaappe denddada arshsho baggi ba; yan Yorddaanoosa SHAafaappe arshsho baggaara de7iya Kariita SHAafaa matan qosetta.

<sup>4</sup> Neeni he shaafaappe haattaa uyana; qooraaseti nena he sohuwan qumaa mizanaadan taani eta azazaas” yaagiis.

<sup>5</sup> Yaagin Eelaasi GODAI giidoogaa oottiis; Yorddaanoosa SHAafaappe arshsho baggaara de7iya Kariita SHAafaa biidi, yan uttiis.

<sup>6</sup> Maalladonne omarssi qooraaseti oittaanne ashuwaa Eelaasayyo ehoosona; haattaakka shaafaappe uyees.

<sup>7</sup> Biittan iri bukkenna gishshau, guutta wodiyapape guyyian shaafai meliis.

### *Eelaasanne Siraafitan De7iya Am77iy*

<sup>8</sup> Hegaappe guyyian GODAA qaalai Eelaasakko yiidi, a hagaadan yaagiis;

<sup>9</sup> “Ha sohuwaappe denddada, Sidoona matan de7iya Siraafiti ba; baada yan de7ashsha. Issi am77e maccaasiyaa nena qumaa mizanaadan taani azazaas” yaagiis.

<sup>10</sup> Yaagin Eelaasi denddidi Siraafiti biis; i biidi katamaa penggyaakko gakkiyo wode, issi am77e maccaasiyaa mittaa mixausu. Eelaasi mishiriyo xeesidi, “Hayyanaa, tau uyanau haatta bulen ekka yarkkii” yaagiis.

<sup>11</sup> Mishiriyyaa haattaa ehaanau biishin i xeesidi, “Hayyanaa guutta baso oittakka ekkada yarkkii” yaagiis.

<sup>12</sup> Yaagin mishiriyyaa ayyo, “GODAI ne Xoossai ero! Taayyo oitti baawa. Taayyo otuwan issi kuuchcha xiilleenne xaaruwan qii zaite xalaalai

de7ees. Taani hagaa yiidoogee guutta mitta mixada, soo simmada, hinnokka taayyoonne ta na7aayyo issitoo uukkanaassanne miidi haiqqanaassa” yaagaasu.

<sup>13</sup> Yaagin Eelaasi mishireeyyo, “Aikko baa, yayyoppa; baada neeni giidoogaadan ootta. SHin kasettada ne xiilliyaappe guutta komppuwaa komppada taayyo ekka ya; hegaappe simmada neeyyoonne ne na7aayyo komppa.

<sup>14</sup> Aissi giikko, GODAI Israa7eela Xoossai, ‘Sa7aa bollan GODAI iraa bukissana gakkanaashin, xiilkee otuwaappe wurennan; zaiteekka xaaruwaappe coroshettenna’ yaagees” yaagiis.

<sup>15</sup> Hegaa gishshau, mishiriya baada, Eelaasi yootidoogaadan oottaasu; hegan Eelaasi, mishiriyaanne i so asai ubba gallassi qumaa miidosona.

<sup>16</sup> Aissi giikko, GODAI Eelaasa baggaara yootido qaalaa naagidi, otuwaappe xiilkee wuribeennanne xaaruwaappe zaiteekka coroshettibeenna.

<sup>17</sup> Guutta wodiyappa guyyiyaa he keettaa godee na7ai harggiis; harggee goobi goobidi bin, wurssettan na7ai shemppuwaa teqettidi haiqqiis.

<sup>18</sup> Yaatin, mishiriya Eelaasa, “Xoossaa asoo, neeni tana morkkiyoobi aibiine? Neeni ta nagaaraa hassayissada ta na7aa woranau yaadii?” yaagaasu.

<sup>19</sup> Yaagin Eelaasi o, “Ne na7aa taayyo hamma” yaagiis. Na7aa i kiyuwaappe ekkidi, pude ba de7iyo pooqiyyaa efiis; efiidi ba arssan zin77issiis.

<sup>20</sup> Yaatidi GODAAYYO hagaadan yaagidi waasisiis; “Abeet GODAU, ta Xoossau, qassi ha taani

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 17:21lxxxiii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 18:4

de7iyo mishiree am77ee na7aa worada, i bollakka meto ehai?" yaagiis.

<sup>21</sup> Hegaappe simmidi na7aa bolli heezzutoo zaqqullidi, GODAAYYO hagaadan yaagidi waassiis; "Abeet GODAU, ta Xoossau, ha na7aa shemp-puwaa zaara" yaagiis.

<sup>22</sup> Yaagin GODAI Eelaasa waasuwaa siyiis. Na7aa shemppoikka simmin, na7ai paxiis.

<sup>23</sup> Eelaasi na7aa ekkidi pooqiyappe duge wodhdhiis; na7aa aayeeyyo immidi hagaadan yaagiis; "Be7a, ne na7ai paxiis" yaagiis.

<sup>24</sup> Hegaappe guyyiyan mishiriya Eelaasa, "Neeni Xoossaasa asa gididoogaanne ne doonaappe odettiya GODAA qaalai tuma gididoogaa taani ha77i eraas" yaagaasu.

## 18

### *Eelaasanne Ba7aala Sunttan Hananabaa Yootiyaageeta*

<sup>1</sup> Irai xayoosappe heezzantto laittan, unddenna aginai aadhdhin GODAI Eelaasa, "Ba; baada Kawuwaa Akaabayyo beetta. Taani ha biittan iraa bukissana" yaagiis.

<sup>2</sup> Yaagin Eelaasi Akaabayyo beettanau denddidi biis.

He wode Samaariyan wolqqaama koshai de7ees.

<sup>3</sup> Akaabi ba keettau aawatiya Obaadiyaa xeesiis. Obaadee GODAA minttidi ammaniya asa.

<sup>4</sup> Elzzaabeela GODAA sunttan hananabaa yootiyaageeta worissiyo wode, Obaadee etappe xeetata ekkidi, ishatamaa ishatamaa shaakkidi,

gonggolotu giddon qosidi, kattaa miziiddi haattaakka ushshiiddi wottiis.

<sup>5</sup> Akaabi Obaadiyaa xeesidi, “Biiitan sa7an pult-toi de7iyoosaa ubbaanne shaafaa qoco ubbaa ba. Ooni erii, nuuni maataa demmidi paratanne baqulota worennan ashshanaakkonne” yaagiis.

<sup>6</sup> Yaagin eti biittaa shaakki shaakki ekkin, Akaabi issi ogiyaa oiqqidi barkka biis; qassi Obaadeekka hara ogiyaa oiqqidi barkka biis.

<sup>7</sup> Obaadee ba ogiyaa oiqqidi biishin, Eelaasi aara gaittiis. Gaittin Obaadee Eelaasa eridi ba som77uwan gufannidi, “Ta godau Eelaasaa, hagee neneeyye?” yaagiis.

<sup>8</sup> Yaagin Eelaasi ayyo, “Ee tana. Neeni baada, ‘Eelaasi hagan de7ees’ yaagada ne godaassi oda” yaagiis.

<sup>9</sup> Yaagin Obaadee Eelaasayyo, “Taani nena ai naaqqiinee neeni tana ne ashkkaraa haiqqa gaada Akaaba kushiyaa aatta immiyo?”

<sup>10</sup> GODAI ne Xoossai ero! Ta godai nena koyissanau kiittibeenna deree woikko kawotetti mulekka baawa. Eti, ‘Eelaasi hagan baawa’ yaagiyo wode, neeni hegan bainnaagee tuma gidiyoogaa eranau Akaabi deriyaa haariyaageeta caaqettiis.

<sup>11</sup> Ha77i neeni tana, ‘Baada ne godaayyo, “Eelaasi hagan de7ees” yaagada yoota’ yaagaasa.

<sup>12</sup> Taani nena yeggada baanne, GODAA Ayyaanai nena denttidi, taani erenna sohuwaa efaana. Taani Akaabayyo yootin, i nena demmania xayikko, tana worana. Taani ne ashkkarai naatettaappe doommada GODAAYYO yayyiya asa.

<sup>13</sup> Elzzaabeela GODAA sunttan hananabaa yootiyaageeta worissiyo wode, taani etappe xeetaa ekkada, ishatamaa ishatamaa issi gonggoluwan qosada, qumaa mizaasinne haattaakka ushshaas. Yaatin, ha taani oottidobai neeyyo ta godaayyo odettibeenneeyye?

<sup>14</sup> Ha77i qassi neeni tana, ‘Baada ne godaayyo, “Eelaasi hagan de7ees” yaagada yoota’ yaagaasa. Yootikko i tana worana” yaagiis.

<sup>15</sup> Yaagin Eelaasi a, “Taani ayyo azazettiyo, Ubbaappe Wolqqaama GODAI ero! Tuma taani hachchi Akaabayyo beettana” yaagiis.

<sup>16</sup> Obaadee Akaabaara gaittanau biis; biidi Akaabayyo yootiis. Yootin Akaabi Eelaasaara gaittanau biis.

<sup>17</sup> Akaabi Eelaasa be7ido wode, “Israa7eela biittaa aatta yeggiyaagee, laa hagee nenee?” yaagiis.

<sup>18</sup> Yaagin Eelaasi Akaaba, “Israa7eela biittaa aatti yeggiyai tana gidikke. GODAA azazuwaa aggidi, Ba7aala eeqatussi goinnidi, biittaa aatti yeggiyai nenanne ne aawaa so asaa.

<sup>19</sup> Ha77i Israa7eela assaa ubbaa Qarmmeloosa Deriyaa taakko shiishsha; qassi Elzzaabeeli maaddaappe miya hananabaa yootiyaageeta ubbaa etaara issippe he sohuwaa shiishsha. Hegeetikka Ba7aala sunttan hananabaa yootiya oiddu xeetanne ishatamatanne Asheeri sunttan hananabaa yootiya oiddu xeetata” yaagiis.

<sup>20</sup> Hegaa gishshau, Akaabi kiittidi, Israa7eela assaa ubbaanne hananabaa yootiyaageeta Qarmmeloosa Deriyaa shiishshiis.

<sup>21</sup> Eelaasi shiiqida asaakko biidi, “Aude gakkanaashin naa77u qofan buuteetii? GODAI

Xoossaa gidikko, a kaallite; gidennan Ba7aala gidikko, ini akka kaallite” yaagiis. Yaagin asai ayo qaalanne qaattennan sirphphi giis.

<sup>22</sup> Hegaappe guyyiyan Eelaasi asaayyo hagaadan yaagiis; “GODAA sunttan hananabaa yootiyaageetuppe ta xalaalai attaas; shin Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeti oiddu xeetanne ishatama.

<sup>23</sup> Ane nuuuyo naa77u korima boorati imettona. He korimatuppe issuwaa eti doorona; korimaa shukkidi qanxxerettona; yaatidi ashuwaa mittaa bolli wottona; shin tamaa eettoppona. Taanikka naa77antto korimaa giigissada, mittaa bolli wottana; taanikka tamaa eettikke.

<sup>24</sup> Intte intte xoossaa sunttaa xeesite; taanikka GODAA sunttaa xeesana. Xeesin koyidi, yarshshuwaa miya tamaa kiittiya xoossai Xoossaa gido” yaagiis.

Yaagin asai, “Hagee lo77o qofa” yaagidi maayiis.

<sup>25</sup> Hegaa gishshau, Eelaasi Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeta, “Intte cora gidiyo gishshau, issi korimaa doori ekkidi, kasetidi giigissite. Yaatidi intte xoossaa sunttaa xeesite; shin an tamaa eettoppite” yaagiis.

<sup>26</sup> Eti banttau imettida korimaa ekkidi giigissidosona.

Maalladoppe seeta gallassi gakkanaashin, Ba7aala sunttaa xeesidi, “Hai Ba7aalaa, nu woosaa siya” yaagidi woossidosona. SHin siyettiya cenggurssi baawa; issi asinne koyibeenna. Yaatin, bantta giigissido yarshshiyosaa yuuyi aadhhdhidi duridosona.

**27** Sa7ai seeta gallassa gidin, Eelaasi eta bolli, “Intte qaalaa xoqqu oottidi woossite! I xoossa gidennee! Ooni erii, i qofan sheekkidaakko, woikko au oosoi daridaakko, woikko manddari-daakko, woikko xiskkidabaa gidikko denttanau koshshees!” yaagidi qilliicciis.

**28** Yaagin bantta qaalaa xoqqu oottidi woossidosona. Qassi kase bantta goinniyo wogaadan bantta bollaara suuttai goggana gakkanaashin tooraaninne mashshan banttana caddidosona.

**29** Yarshshuwaa shiishshiyo omarssai gakkanaashin eti hegaadan haniiddi, hananabaa yootoosona; shin siyettiya cenggurssi baawa. Etabaa ezzgidi zaaro immiyaabi issoinne baawa.

**30** Yaatin, Eelaasi asaa ubbaayyo, “Haa taakko shiiqite” yaagiis. Yaagin asai akko shiiqin, GODAASSI yarshshiyooosai qolettiichchidaagaa zaarettidi gimbibiis.

**31** GODAA qaalai Yaaqoobakko yiidi, “Ne suntai Israa7eela gidana” yaagidi yootido Yaaqooba naatu zaretu qoodaadan Eelaasi tammanne naa77u shuchchata ekkiis.

**32** Ekkidi GODAA sunttaayyo he shuchchatun yarshshiyooosaa gimbibiis. Gimbbidi tammanne oiddu litiro haattaa tigin ekkiya ollaa yarshshiyooosaa yuushuwan bookkiis.

**33** Hegaappe guyyiyan yarshshiyooosaa bolli mittaa giigissi wottidi, korimaa ashuwaa a qommuwan qommuwan qanxxerettidi, mittaa bolli wottiis. Wottidi asata, “Oiddu baattatun haattaa kunttidi, xuuggana yarshshuwaa bollinne mittaa bolli gussite” yaagiis; yaagin eti gussidosona.

<sup>34</sup> Yaatin, Eelaasi asata, “Naa77anttuwaakka gujjite” yaagiis; yaagin eti naa77anttuwaakka gujji-dosona.

Qassikka Eelaasi asata, “Heezzanttuwaakka gujjite” yaagiis; yaagin heezzanttuwaakka gujji-dosona.

<sup>35</sup> Haattai yarshshiyooosaa yuushuwan goggiis; goggidi ollan haattai kumiis.

<sup>36</sup> Omarssa yarshshuwaa shiishshiyo wodee gakkin, hananabaa yootiya Eelaasi yarshshiyooosaa shiiqidi hagaadan yaagidi woossiis; “Abeet GODAU, Abrahaama Xoossau, Yisaqa Xoossau, Israa7eela Xoossau, neeni Israa7eela biittan Xoossa gidiyoogeenne, taanikka ne ashkkara gidiyoogeenne, qassi taani hagaa ubbaa ne qaalan oottiyoogee hachchi eretto.

<sup>37</sup> Abeet GODAU, koya! Neeni GODAI Xoos-saa gidiyoogaanne neeni eta wozanaa neekko zaaraidda de7iyoogaa ha asati eranaadan neeni taayyo koya!” yaagiis.

<sup>38</sup> Yaagin GODAA tamai wodhdhidi, xuuggiyo yarshshuwaa, mittaa, shuchchaanne biittaa miis; ollaa giddon de7iya haattaakka laacciis.

<sup>39</sup> Asai ubbai hegaa be7ido wode, bantta som77uwan gufannidi, “GODAI Xoossaa! GODAA xalaalai Xoossaa!” yaagidosona.

<sup>40</sup> Hegaappe guyyiyan Eelaasi eta, “Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeta oiqqite. Etappe issi asinne kessi ekkidi booppo” yaagiis. Yaagin eta oiqqidosona; Eelaasi eta Qiishoona SHAafaa efidi woriis.

*GODAI Iraa Bukissiis*

**41** Eelaasi Akaaba, “Kiyada ba; baada ma uya. Aissi giikko, wolqqaama iraa gunttai siyettees” yaagiis.

**42** Hegaa gishshau, Akaabi maanaunne uyanaubii. SHin Eelaasi Qarmmeloosa Deriyaa xeeri kiyiis; kiyidi ba som77uwaa ba gulbbatatu giddo duge gelissidi gufanniis.

**43** Hegaappe guyyiyen Eelaasi ba ashkkaraa, “Ba; pude kiyada ane abbaakko zaarada xeella” yaagiis.

Yaagin a ashkkarai biidi xeelliis; xeellidi ayyo, “Aibinne baawa” yaagiis.

Eelaasi ba ashkkaraa laapputon, “Qassikka ane xeella” yaagiis.

Yaagin ashkkarai laapputo xeelliis.

**44** Laappuntto xeelan, “Be7a, asa kushe keena shaarai abbaappe kiyiis” yaagiis.

Yaagin Eelaasi ba ashkkaraa, “Ba; baada Akaaba, ‘Irai nena beettaa diggennaadan, ne paraa gaariyan uttada, duge ne soo wodhdha’ yaaga” yaagiis.

**45** Guutta keenaa gam77ishin, saloi shaaraa dulkiis; carkkoikka carkkiis; wolqqaama iraikka bukkiis. Akaabi paraa gaariyan uttidi Iziraa7eela katamaa biis.

**46** GODAA wolqqai Eelaasa bolli wodhdhiis; Eelaasi kaabbaa qabattuwan pude sirqqidi, Iziraa7eela katamaa gakkanaashin Akaabappe sinttatidi woxxiis.

<sup>1</sup> Eelaasi oottidobaa ubbaanne Ba7aala sunttan hananabaa yootiyaageeta ubbaa bisuwan i waati woridaakko Akaabi Elzzaabeeliyyo yootiis.

<sup>2</sup> Yootin Elzzaabeela, “Neeni he hananabaa yootiyaageeta oottidoogaadan, wontto hannoode taani nena oottana xayikko, xoossati tana worona” yaagada Eelaasassi kiittaasu.

<sup>3</sup> Yaatin, Eelaasi ba shemppuwau yayyidi, Yihuda biittan de7iya Berssaabeha yiis. Ba ashkkaraa hegan yeggiis;

<sup>4</sup> yeggidi barkka issi gallassa ogiyaa bazzuwan hemettiis. Hemettiiddi biidi issi sankkaaraa kuwan uttidi, “Abeet GODAU, taayyo gidana; taani ta maizza aawatuppe kehikke. Ta shemppuwaa ekka” yaagidi haiqqanau woossiis.

<sup>5</sup> Hegaappe guyyiyan sankkaaraa kuwan zaqqullidi xiskkiis; xiskkidaashin issi kiitanchchai a bochchidi, “Dendda; denddada ma” yaagiis.

<sup>6</sup> Yaagin denddidi i xeelliyo wode, ho77o shuchchaa mishuwan uukettida komppo oittainne oto haattai a huuphessan de7iyaaga be7iis. Be7idi miidi uyiis; yaatidi guyye zin77iis.

<sup>7</sup> GODAA kiitanchchai naa77anttuwaakka yidi Eelaasa bochchidi, “Neeni baana ogee daro adussa gidiyo gishshau, denddada ma” yaagiis.

<sup>8</sup> Yaagin Eelaasi denddidi miisinne uyiis. He i miido kattaa wolqqan Xoossaa deriyaa Siinaa gakkanaashin, oitamu gallassaanne oitamu qammaa hemettiis.

<sup>9</sup> He sohuwan de7iya gonggoluwa giddo gelidi aqiis.

GODAI a, “Eelaasaa; hagan ai oottai?” yaagiis.

**10** Yaagin Eelaasi, “Ubbaappe Wolqqaama GODAAYYO Xoossaayyo taani daroppe mishettaas. Aissi giikko, Israa7eela asai nenaara maacettido maachchaa kanttiis; neeyyo yarshshiyooosaakka qoliis; ne sunttan hananabaa yootiyaageetakka bisuwan woriis. Yaatin, taani tarkka attaas; ha77i eti ta shemppuwaakka ekkanaau koyoosona” yaagiis.

**11** Yaagin GODAI a, “Hegaappe kiyada baada, deriyaa huuphiyan ta sinttan eqqa” yaagiis. Yaagin Eelaasi eqqidaashin GODAI a mataara kanttiis. He wode mino wolqqaama carkkoi deriyaa phalqquerettiis; zaallatakka kinchcherettiis; shin GODAI he carkkuwaa giddon baawa. Carkkuwaappe simmin biittai qaaxxiis; shin GODAI he biittaa qaattankka baawa.

**12** Biittaa qaattaappe simmin tamai kiyiis; shin GODAI tamaa giddon baawa. Tamaappe simmin saasukettai siyettiis.

**13** Eelaasi he saasukettaa siyido wode, ba som77uwa kaabban kammiis. Yaatidi kare kiyidi gonggoluwaa penggen eqqiis.

Eelaasakko cengurssai yiidi, “Eelaasaa, hagan ai oottai?” yaagiis.

**14** Yaagin Eelaasi, “Ubbaappe Wolqqaama GODAAYYO Xoossaayyo taani daroppe mishettaas. Aissi giikko, Israa7eela asai nenaara maacettido maachchaa kanttiis; neeyyo yarshshiyooosaakka qoliis; ne sunttan hananabaa yootiyaageetakka bisuwan woriis. Yaatin, taani tarkka attaas; ha77i eti ta shemppuwaakka ekkanaau koyoosona” yaagiis.

**15** Yaagin GODAI Eelaasa, “Neeni yiidosaara simmada, Damasqqa bazzuwaa ba. Baada yaa gakkada, Hazaa7eeli Sooriyaa bolli kawotanaadan tiya.

**16** Qassi Nimisha na7ai Yeehu Israa7eela bolli kawotanaadan tiya. Ne sohuwan hananabaa yootanaadan Aabeeli Mahoolappe yiida SHafaaxa na7aa Elssaa7a tiya.

**17** Hazaa7eela bisuwaappe kessi ekkiya ubbaa Yeehu worana; qassi Yeehu bisuwaappe kessi ekkiya ubbaa Elssaa7i worana.

**18** Ba7aalayyo gulbbatibeenna woikko bantta doonan Ba7aala eeqaa yeribeenna laappun sha7u asaa taani Israa7eelan taayyo ashshana” yaagiis.

### *Eelaasi Elssaa7a Xeesiis*

**19** Eelaasi he sohuwaappe denddidi biidi, SHafaaxa na7ai Elssaa7i tammanne naa77u waaxa booran gadiyaa goyiyaagaa demmiis; tammanne naa77antta waaxaa Elssaa7i ba huuphen oiqqidi goyees. Goyishin Eelaasi a achchaara aadhdiiddi, ba kaabbaa a maizziis.

**20** Elssaa7i boorata yeggi aggi, Eelaasa geeduwaa woxxidi, “Taani ta aawaanne ta aayyiyo saruwan gaada, yera ekkada, hegaappe simmada, nena kaallana” yaagiis.

Yaagin Eelaasi Elssaa7a, “Ba. Taani neeyyo ai oottidanaa?” yaagiis.

**21** Hegaa gishshau, Elssaa7i aggidi guyye simmiis. Simmidi waaxa boorata shukkiis; boora miishshaa qeri eettidi ashuwaa doissiis; doissido ashuwaa aattin asai miis. Hegaappe guyyiyan denddidi biidi, Eelaasassi oottiis.

## 20

### *Sooree Samaariyaa Oliis*

<sup>1</sup> Sooriyaa Kawoi Benihadaadi ba olanchchata ubbaa issippe shiishshiis. Hasttamanne naa77u kawotun, eta paratuuninne paraa gaaretun maadettidi, pude biidi Samaariyaa katamaa dooddiis; dooddidi a bolli woraajjiis.

<sup>2</sup> Woraajjidi Israa7eela Kawuwaa Akaabassi katama giddo asaa kiittidi hagaadan yaagiis;

<sup>3</sup> “Benihadaadi, ‘Ne birainne ne worqqai tabaa ne maccaasatuppenne ne naatuppe lo77uwaa dariyaageeti tabaa’ yaagees” yaagiis.

<sup>4</sup> Yaagin Israa7eela kawoi zaaridi, “Ee, ta godau kawuwau, neeni giidoogaakka mala; taanikka taayyo de7iyaabaikka ubbai nebaa” yaagiis.

<sup>5</sup> Qassikka kiitettida asati naa77anttuwaa yidi, “Nena Benihadaadi, ‘Taani kase nena, ‘Ne biraanne ne worqqaa, ne maccaasaanne ne naata taayyo sheedhdhaasa” gaada kiittaas.

<sup>6</sup> SHin wontto hannoode ne keettaanne ne oo-sanchchatu keetaa pilggi xeellana mala ta oo-sanchchata yeddana. Eti neeni payyabaa gaada wottidobaa ubbaa ekkidiefaana’ yaagees” yaagidosona.

<sup>7</sup> Yaagin Israa7eela kawoi he biittaa cimata ubbaa xeesi shiishshidi, “Ha bitanee nuna bashshanau koyyoogaa be7ite. I ta maccaasatanne ta naata, ta biraanne ta worqqaa ekanau kiittiis; kiittin taani au ixxisi gabeikke” yaagiis.

<sup>8</sup> Yaagin cimatikka asaikka ubbai Akaaba, “I odiyoobaa siyoppa! Woikko ayyo, ‘Eeno’ gooppa!” yaagidosona.

<sup>9</sup> Hegaa gishshau, Benihadaadi kiittidoogee-tuyyo Akaabi, “Intte ta godaassi kawuwaassi, ‘Neeni kiro kiittido kiitaa taani polana; shin ha kiitaa taani polanau danndayikke’ yaagees giidi odite” yaagiis.

Yaagin kiittidi yiidaageeti biidi hegaa Benihadaadayyo odidosona.

<sup>10</sup> Hegaappe guyyiyan Benihadaadi hara kiitaa yeddidi, “Tana kaalliya asaa Samaariyaa katamaa buhee issi issi kuuchcha gakkikko, xoossati tana worona” yaagiis.

<sup>11</sup> Yaagin Israa7eela kawoi kiittidi yiidaageeta, “‘Tumu olanchchi olaappe simmiiddi gaireesippe attin, biron biiddi gairenna’ yaagidi odite” yaagiis.

<sup>12</sup> Benihadaadinne kawoti, bantta dunkkaaniyaa giddon ushshaa uyiiddi hegaa siyido wode, kawoi ba olanchchata, “Olanau salppite” yaagidi azaziis. Azazin eti katamaa olanau salppidosona.

<sup>13</sup> He wode hananabaa yootiya issi bitanee Israa7eela Kawuwaa Akaabakko yiidi, “GODAI nena hagaadan yaagees; ‘Ha kenchcho olanchchata ubbaa be7ai? Taani hachchi eta ne kushiyaa aattada immana; immobare taani GODAA gidiyoogaa neeni hegan erana’ yaagees” yaagiis.

<sup>14</sup> Akaabi, “Olaa doommanai oonee?” yaagiis.

Yaagin hananabaa yootiyaagee, “Auraajjaa haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchati doommana” yaagiis.

Yaagin kawoi, “Attiya olanchchata oonee azazanai?” yaagiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 20:15 xcv Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 20:21

Yaagin hananabaa yootiyaagee, “Neeni azazana” yaagiis.

15 Hegaa gishshau, Akaabi auraajja haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchata, naa77u xeetanne hasttamanne naa77ata shiishshiis. Qassi attida Israa7eela asaa, laappun sha7aa shiishshiis.

16 Benihadaadi bana maaddida hasttamanne naa77u kawotuura issippe dunkkaaniyan uttidi ushshan mattottidaashin, seeta gallassi Israa7eela olanchchati olau kiyidosona.

17 Auraajja haariyaageeti azaziyo yelaga olanchchati koiro kiyidi biidosona.

Benihadaadi xomoosiyaageeta kiittin, eti simmidi ayyo, “Samaariyaappe asai kiyidi yiiddi de7ees” yaagidi odiis.

18 Odin i, “Eti sigau yiikkokka olau yiikkokka, eta paxa oiqqite” yaagiis.

19 Auraajja haariyaageeti azaziyo yelaga olanchhati salppidi, katamaappe gaxi kiyidosona; Israa7eela olanchchatikka eta kaallidi kiyidosona.

20 Ubbatikka huuphiyan huuphiyan banttanaara olaa gaittida morkkiyaa woridosona. Yaatin, Sooriyaa asati baqatidosona; baqatin Israa7eela asati kaallidi yedettidosona. Qassi Sooriyaa Kawoi Benihadaadi ba paraasatuura ba paran kessi ekkidi biis.

21 Israa7eela kawoi olau kiyidi, paratanne paraa gaareta omooddiis; Sooriyaa asatakka woruwaa buttiis.

<sup>22</sup> Hegaappe guyyiyan hananabaa yootiyaagee Israa7eela kawuwaakko yiidi, “Ba; baada ne baggaa mintta. Minttada, oosettanau bessiyaabi aibakko akeeka. Aissi giikko, yiya laitti bone Sooriyaa kawoi nena naa77anttuwaakka olana” yaagiis.

*Sooreti Naa77anttuwaakka Olidosona*

<sup>23</sup> Hegaadan de7ishin Sooriyaa kawuwaa oo-sanchchati a hagaadan yaagidi zoridosona; “Eta xoossati deretu xoossata; eti nuuyyo wolqqaamidoikka hegaassa. SHin nuuni etaara dembban olaa gaittiyaakko, nuuni tumu etappe minnana.

<sup>24</sup> Issibaa hana; kawota ubbaa eti azaziyosaappe diggada, hara halaqata eta sohuwan wotta.

<sup>25</sup> Nuuni Israa7eelatuura dembban olettanaunne xoonanau danidayana mala, neeyyo kase wurida olanchchatu sohuwan olanchchata, paratu sohuwan parata, paraa gaaretu sohuwan paraa gaareta wottada, denttanau koshshees” yaagidosona. Yaagin ikka eta zoriyaa maayidi, hegaadan oottiis.

<sup>26</sup> Yiya laitti bone Benihadaadi Sooriyaa olanchchata shiishshidi, Israa7eelatuura olettanau Afeeqa giyo katamaa biis.

<sup>27</sup> Israa7eela olanchchatikka shiiqidi, shinqqiyaanne ola miishshaa ekkidi, etaara olaa gaittanau naa77u cita gididi kiyidosona. Kiyidi Israa7elati naa77u guutta deeshsha wude malatidi, etakko simmidi uttidosona; shin Sooreti gaxariyaa ubbaa maayidosona.

<sup>28</sup> Xoossaasa asa giyo issi bitanee pude yiidi, Israa7eela kawuwaa, “GODAI hagaadan

yaagees; ‘Sooriyaa asati, “GODAI deretu Xoossaa gidiyoogaappe attin dembbatu Xoossaa gidenna” yaagido gishshau, ha kenchchechcha olanchchata ubbaa taani ne kushiyan aatta immana. He wode taani GODAA gidiyoogaa neeninne ne asai erana’ yaagees” yaagiis.

<sup>29</sup> Sooretinne Israa7eelati issoi issuwaakko sim-midi salppidi, laappun gallassaa takkidosona. Laappunta gallassan olaa gaittidosona; gaittin Israa7eelati issi gallassan Sooriyaa asaappe xeetu sha7u tohuwaasata woridosona.

<sup>30</sup> Etappe attidaageeti kessi ekki biidi, Afeeqa katamaa gelidosona. Gelidaageetuppe laata-manne laappun sha7u asaa bolli katamaa yu-ushuwaa gimbbee kunddidi yan woriis.

Benihadaadikka he katamau baqatidi, issi qol77uwan qosettiis.

<sup>31</sup> A oosanchchati a, “Israa7eela kawoti maariyaageeta gidiyoogaa nuuni siyida. Waaruwaa nu shayan maayidi, wodoruwaa nu qooriyan xaaxidi, ane Israa7eela kawuwaakko boos. Ooni erii, i nena paxa ashshanaakkonne” yaagidosona.

<sup>32</sup> Yaagidi waaruwaa bantta shayan maayidi, wodoruwaa bantta qooriyan xaaxidi, Israa7eela kawuwaakko biidosona. Biidi a, “Ne ashkkarai Benihadaadi nena, ‘Hai tana woropparkkii’ yaagees” yaagidosona.

Yaagin kawoi, “I hanno gakkanaashinkka paxa de7ii? I ta ishaa” yaagiis.

<sup>33</sup> Asati lo77o malaatadan a haasayaa ellelli ekkidi, “Ee, ne ishai Benihadaadi paxa de7ees” yaagidosona.

Yaagin i eta, “Biidi a taakko ekkidi yiite” yaagiis. Benihadaadi kiyidi yin, Akaabi a pude ba para gaariyaa bolli kessidi utissiis.

<sup>34</sup> Yaatin, Benihadaadi Akaaba hagaadan yaagiis; “Ta aawai ne aawaappe ekkido katamata taani neeyyo zaarana. Ta aawai Samaariyan giyaa essidoogaadan neenikka Damasqqa kataman giyaa essana” yaagiis.

Yaagin Akaabi a, “Taani ha maachchan nena yeddana” yaagiis. Yaagidi aara maachchaa maacettidi a yeddiis.

### *Akaaba Bolli Hananabai Odettiis*

<sup>35</sup> Hananabaa yootiyaageetu citaappe issi bitanee GODAA qaalan azazettidi issi ba laggiyaa, “Tana shoca” yaagiis; shin he bitanee shocennan ixxiis.

<sup>36</sup> Ixxin hananabaa yootiyaagee a, “Neeni GODAAYYO azazetennan ixxido gishshau, neeni taappe shaahettada baanne sohuwaarakka nena gaammoi worana” yaagiis. Yaagin bitanee hananabaa yootiyaagaappe shaahetti baanne sohuwaarakka gaammoi gaittidi wori bayiis.

<sup>37</sup> Hananabaa yootiyaagee qassikka hara issi bitaniyaa demmidi, “Tana shoca” yaagiis. Yaagin bitanee a shociis; shocin hananabaa yootiyaagee masunxxiis.

<sup>38</sup> Masunxxidi biidi, kawuwaa naagiiddi ogiyyaa doonan eqqiis. Erettennan attanau ba som77uwaal gooziis.

<sup>39</sup> Kawoi ogiyyara kanttiyo wode, hananabaa yootiyaagee kawuwaa xeesidi hagaadan yaagiis; “Taani ne ashkkarai olan olettishin issi bitanee taakko yiidi, ‘Ha omoodettida bitaniyaa naaga.

Ha bitanee baqatiyaabaa gidikko, ne shemppoi a shemppuwaara gada, woikko heezzu sha7u xaqara biraanum qanxxaasa' yaagiis.

<sup>40</sup> Yaagin taani ne ashkkarai oosoi darin, yaanne haanne giishin, bitanee kessi ekkidi biichchiis" yaagiis.

Yaagin Israa7eela kawai, "Neeni nerkka pird-dadasa; ne pirddakka hegaa gidana" yaagiis.

<sup>41</sup> Hananabaa yootiyaagee ba som77uwaa goozido carqqiyaa pooshshi yeggiis. Pooshshin i hananabaa yootiyaageetuppe issuwaa gidiyoogaa kawai sohuwaarakka eriis.

<sup>42</sup> Hananabaa yootiyaagee kawuwaayyo, "GODAI, 'Taani, "I haiqqana bessees" giido bitaniyaa neeni yedda aggadasa. Hegaa gishshau, ne shemppoi a shemppuwaara gada; ne asai a asaara gada' yaagees" yaagiis.

<sup>43</sup> Yaagin Israa7eela kawai yiillotiiddinne lancciiddi, ba soo Samaariyaa katamaa biis.

## 21

### *Naabute Woiniyaa Turaa Sohuwaa*

<sup>1</sup> Iziraa7eliyaa Naabutessi Samaariyaa Kawuwaa Akaaba keettaa matan Iziraa7eelan woiniyaa turaa sohoi de7ees.

<sup>2</sup> Akaabi Naabuta, "Ta keettaa matan de7iyo gishshau, taani taayyo ataakiltte soho oottanau taayyo ne woiniyaa turaa sohuwaa imma. A gishshaa neeyyo taani hara lo77o woine turaa sohuwaa immana; woikko neeni dosikko, a waagaa taani neeyyo qanxxana" yaagiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:3 c Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:10

<sup>3</sup> Yaagin Naabutee Akaabayyo, “Taani ta aawatuppe laattido gadiyaa tana neeyyo imissiyaabaappe GODAI ashsho” yaagiis.

<sup>4</sup> Iziraa7eeliyaa Naabutee, “Taani ta aawatuppe laattido gadiyaa neeyyo immikke” giido gishshau, Akaabi yiillotidinne lanccidi ba soo biis. Biidi ba hiixan godaakko simmi zin77idi, qumaa meennan ixxiis.

<sup>5</sup> A maccaasiyaa Elzzaabeeela akko gelada, “Neeni hagaa keeni aibissi yiillotadii? Aibissi qumaa meennan ixxai?” yaagada oichchaasu.

<sup>6</sup> Oichchin Akaabi iyyo, “Iziraa7eeliyaa Naabuta taani, ‘Ne woiniyaa turaa sohuwaa taayyo baizza; woikko ne dosikko, a gishshaa taani neeyyo hara woiniyaa turaa sohuwaa immana’ yaagin, i, ‘Ta woiniyaa sohuwaa neeyyo immikke’ yaagiis. Taani hegaa gishshau yiillotaas” yaagiis.

<sup>7</sup> A maccaasiyaa Elzzaabeeela a, “Neeni Israa7eela bolli kawo gidaidda hagaadan hanai? Dendda; denddada ma! Wozanappe ufaitta! Iziraa7eeliyaa Naabutee woiniyaa turaa sohuwaa taani neeyyo immana” yaagaasu.

<sup>8</sup> Hegaa gishshau, maccaasiyaa Akaaba sunttan dabddaabbeta xaafada, a maatafan attamaasu; attamada Naabuteera issippe kataman de7iya cimatuyyoonne gita asatuyyo kiittaasu.

<sup>9</sup> He dabddaabbeta hagaadan yaagada xaafaasu; “Issi gallassau xoomaa awaajjite; yaatidi asaa giddon Naabuta bonchcho sohuwan utissite.

<sup>10</sup> Utissidi naa77u pattenna asata a sinttan utissite. He asati, ‘Naabutee Xoossaanne

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:11 ci Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:18

kawuwaa cayiis' yaagidi markkattanaadan oottite. Hegaappe guyyiyan gaxi kessidi, shuchchan caddidi worite" yaagada xaafaasu.

<sup>11</sup> Hegaa gishshau, Naabuteera issippe kata-man de7iya cimatinne gita asati Elzzaabeela etau xaafido dabddaabbetun giidoogaadan oottidosona.

<sup>12</sup> Eti xoomaa awaajjidi, Naabuta asaa giddon bonchcho sohuwan utissidosona.

<sup>13</sup> Hegaappe guyyiyan naa77u pattenna asati yiidi, akko simmi uttidi, asaa sinttan, "Naabutee Xoossaanne kawuwaa cayiis" yaagidi wordduwaa markkattidosona. Markkattin Naabuta katamaappe gaxi kessidi, shuchchan caddidi woridosona.

<sup>14</sup> Hegaappe guyyiyan cimati Elzzaabeelikko ki-ittidi, "Naabutee shuchchan cadettidi haiqqiis" yaagidosona.

<sup>15</sup> Naabutee shuchchan cadettidi haiqqidoogaa Elzzaabeela siyosaarakka, Akaaba, "Iziraa7eeliyaa Naabutee neeyyo miishshan baizzanau ixxido woiniyaa turaa sohuwaa denddada baada, neeyyo ekka. I ha77i paxa de7enna; haiqqiichchiis" yaagaasu.

<sup>16</sup> Iziraa7eeliyaa Naabutee haiqqidoogaa Akaabi siyidi, Naabute woiniyaa turaa sohuwaa bau ekkanaau denddidi, duge biis.

<sup>17</sup> Hegaappe guyyiyan Tishbbiyaa Eelaasakko GODAA qaalai yiidi,

<sup>18</sup> "Samaariyan kawotida Israa7eela Kawuwaa Akaabaara gaittanau duge wodhdha. I ha77i Naabute woiniyaa turaa sohuwaa ekkanaau biidi, yan de7ees.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:19 cii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:26

**19** Neeni a hagaadan yaaga; ‘GODAI nena, “Bitaniyaa worada, a gadiyaa neeyyo ekkadasa gidikkii?” yaagees’ yaaga. Qassikka a, ‘GODAI nena, “Naabute suuttaa kanati laaccido sohuwan ne suuttaakka kanati laaccana” yaagees’ yaaga” yaagiis.

**20** Hegaappe guyyiyan Akaabi Eelaasa, “Hai ta morkkiyau, tana demmarggadii?” yaagiis.

Yaagin, “Ee, taani nena demmarggaas; aissi giikko, neeni GODAA sinttan iitabaa oottanau, ne huuphiyaa nagaraassi baizzadasa.

**21** GODAI nena hagaadan yaagees; ‘Siya, taani ne bolli iitabaa ehaana. Taani ne zerettaa xais-sana; taani Israa7eela biittan Akaaba keettaa asaappe aille gidin goqa gidin, issi attumaasinne attennan xoqollana.

**22** Taani ne so asaa Nabaaxa na7aa Iyorb-baama so asaadaaninne Akiiya na7aa Baa7isha so asaadan oottana. Aissi giikko, neeni Israa7eela asaa nagaraa ootissada, tana hanqjetissadasa’ yaagees.

**23** Qassi GODAI Elzzaabeelibaa yootiiddi, ‘Iziraa7eela katamaa gimbbiyaa lanqjen kanati Elzzaabeelo maana’ yaagees.

**24** Akaaba zare gididi kataman haiqqiya oo-nanne kanai maana; qassi gaxariyan haiqqiya oonanne saluwaa kafoti maana” yaagiis.

**25** Ba maccaasiyaa Elzzaabeela denttettin, GO-DAA sinttan iitabaa oottanau ba huuphiyaa nagaraassi baizzida, Akaaba mala asi mulekka baawa.

**26** GODAI Israa7eela asaa sinttappe laaggidi kessido Amooretudan eeqau goinniyoogan

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 21:27 ciii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:4

Akaabi aadhdhiya sheneyiyaabaa haniis.

<sup>27</sup> Akaabi ha haasayaa siyido wode, ba maayuwaa pooshshidi, waaruwaa maayiis; yaatidi xoomiis. Waaruwaa maayosaara zin77iis; azzaniiddi hemettiis.

<sup>28</sup> Hegaappe guyyiyaa GODAA qaalai Tishbbiyaa Eelaasakko yiidi,

<sup>29</sup> “Akaabi ba huuphiyaa ta sinttan kaushshidoogaa be7adii? I ta sinttan ba huuphiyaa kaushshido gishshau, taani ha bashshaa a wodiyaa ehiikke. SHin taani a na7aa wodiyaa a so asaa bolli ha bashshaa ehaana” yaagiis.

## 22

*Hananabaa Yootiya Mikaayi Akaabayyo  
Xoonettiyoogaa Odiis*

*(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa 18:2-27)*

<sup>1</sup> Sooreenne Israa7eeli olettennan heezzu laittaa saro de7idosona.

<sup>2</sup> Heezzantto laittan Yihudaa Kawoi Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa be7anau biis.

<sup>3</sup> Biidaashin Israa7eela kawoi ba ashkkaratuyyo, “Gala7aaden de7iya Raamoota katamai nuugaa gidiyoogaanne nuuni hanno gattanau he katamaa Sooriyaa kawuwaappe wotti ekkanau ainne oottibeennaagaa erekketii?” yaagiis.

<sup>4</sup> Qassikka i Yoosaafixa, “Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa olanau tanaara buutee?” yaagiis.

Yaagin Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa, “Ee, neeni olaa baanau giigiyo wode audenne, taani

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:5 civ Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:10

giigana. Ta olanchchati ne olanchchatu mala; ta paratikka ne paratu mala” yaagiis.

<sup>5</sup> Qassikka Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa, “Gidikkonne, neeni kasetada GODAA oichcha” yaagiis.

<sup>6</sup> Yaagin Israa7eela kawoi hananabaa yootiya oiddu xeetu asata issippe shiishshidi, “Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa olanau booyye booppoo?” yaagidi eta oichchiis.

Oichchin eti, “Ba; aissi giikko, GODAI he kata-maa kawuwaa kushiyan aattidi immana” yaagidosona.

<sup>7</sup> SHin Yoosaafixi, “Nuuni GODAA oichchanau danddayiyo hananabaa yootiya hara asi hagan baawee?” yaagiis.

<sup>8</sup> Yaagin Israa7eela kawoi Yoosaafixassi zaaridi, “Nuuni a baggaara GODAA oichchanau danddayiyo issi hara bitanee de7ees; i Yimila na7aa Mikaaya. SHin taani a ixxais; aissi giikko, i ubba wodekka tabaa iitabaa yooteesippe attin lo77obaa yooti erenna” yaagiis.

Yaagin Yoosaafixi Israa7eela kawuwaa, “Kawoi hegaadan gooppo!” yaagiis.

<sup>9</sup> Hegaappe guyyiyian Israa7eela kawoi ba oo-sanchchatuppe issuwaa xeesidi, “Yimila na7aa Mikaaya eeswan ekkada ya” yaagiis.

<sup>10</sup> Israa7eela kawoinne Yihudaa Kawoi Yoosaafixi bantta kawotaa maayuwaa maayidi, Samaariyaa katamaa geliyo penggiyaa matan de7iya audiyan bantta kawotaa araatan uttidosona; uttin hananabaa yootiya ubbatu eta sinttan hananabaa yootoosona.

<sup>11</sup> Etappe issoi, Kanaa7ina na7ai Xidiqee biraataappe kaceta giigissidi, Akaaba, “GODAI haagaadan yaagees; ‘Sooreti xayana gakkanaashin neeni eta ha kacetun qaicana’ yaagees” yaagiis.

<sup>12</sup> Hananabaa yootiya hara ubbatikka, “Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa ba; baada ola; oladakka xoona. Aissi giikko, GODAI he katamaa kawuwaa kushiyan aattidi immana” yaagidi yootidosona.

<sup>13</sup> Hegaappe guyyiyan Mikaaya xeesanau kitetti biida bitanee a, “Be7a, hananabaa yootiya ubbati issi doona gididi, ‘Kawoi ha olaa xoonana’ yaagidi yootidosona. Hegaa gishshau, hayyanaa ne odoikka etappe issuwaagaa mala gido; neenikka lo77obaa oda” yaagiis.

<sup>14</sup> SHin Mikaayi he bitaniyaa, “GODAI ero! GODAI taayyo yootiyoobaa taani yootana” yaagiis.

<sup>15</sup> Mikaayi kawuwaakko yiido wode, kawoi a, “Mikaayaa, nuuni Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa olanau boniyye boopponii?” yaagidi oichchiis.

Oichchin Mikaayi kawuwaa, “Ba; baada ola; oladakka xoona. GODAI he katamaa kawuwaa kushiyan aattidi immana” yaagiis.

<sup>16</sup> Yaagin kawoi a, “Neeni GODAA sunttan tu-maappe attin harabaa taayyo odennaadan taani nena aapputoo caaqettanau koshshii?” yaagiis.

<sup>17</sup> Yaagin i, “Israa7eela olanchchati ubbai hent-tanchchi bainna dorssatudan deriyan laaletti-daageeta taani be7aas. GODAI eta, ‘Hageetuyyo godi baawa. Eti ubbaikka bantta soo bantta soo saro boona’ yaagees” yaagiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:18 cvi Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:25

**18** Yaatin, Israa7eela kawoi Yoosaafixa, “ ‘I tabaa iitabaa yooteesippe attin, lo77obaa yooti erenna’ gaada, taani neeyyo yootabeikkinaa?” yaagiis.

**19** Mikaayi gujjidikka hagaadan yaagiis; “Simmi GODAI giyoobaa siya! GODAI ba kawotaa araatan uttin, saluwaa olanchchati ubbai a ushachchaaranne haddirssaara eqqidaageeta taani be7aas.

**20** GODAI, ‘Akaabi Gala7aadene de7iya Raamoota katamaa biidi, yan haiqqanaadan balettanai oonee?’ yaagiis. Yaagin issoi hagaadan giyo wode, harai qassi hegaadan giis.

**21** Hegaappe guyyiyan issi ayyaanai kiyidi GODAA sinttan eqqidi, ‘Taani a balettana’ yaagiis.

**22** “Yaagin GODAI ayyaanaa, ‘Waata balettuttee?’ yaagiis.

“Yaagin ayyaanai, ‘Taani kiyada baada, ayyo hananabaa yootiyaageetu ubbatu doonan word-dotiya ayyanaa gidana’ yaagiis.

“Yaagin GODAI, ‘Ee, neeni a balettana; neeyyo hegee hanana. Ba; baada baletta’ yaagiis” yaagiis.

**23** Mikaayi gujjidikka, “Hegaa gishshau, GODAI neeyyo hananabaa yootiyaageetu hageetu ubbatu doonan worddotiya ayyaanaa wottiis; aissi giikko, GODAI ne bolli bashshaa ehaanau qachchiis” yaagiis.

**24** Hegaappe guyyiyan Kanaa7ina na7ai Xidiqee shiiqidi, Mikaaya qinxxalliyaa baqqiis. Baqqidi, “GODAA Ayyaanai ta achchappe waanidi neeyyo odanau biidee?” yaagiis.

**25** Yaagin Mikaayi a, “Neeni qosettanau qol77o geliyo gallassi hegaa demmana” yaagiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:26 cvii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:32

<sup>26</sup> Hegaappe guyyiyan Israa7eela kawoi ba olanchchatuppe issuwaa azaziiddi, “Mikaaya oiqqa; oiqqada katamaa haariya Amoonayyoonne ta na7aa Yo7aashayyo efaada imma.

<sup>27</sup> Immada eta, ‘Kawoi inttena, “Ha bitaniyaa qasho keettan qachchite. Qachchidi taani saro simmana gakkanaashin, qii oittaappenne haattaappe harabaa aibanne ayyo immoppite” yaagees’ yaaga” yaagiis.

<sup>28</sup> Yaagin Mikaayi a, “Tumu neeni saro simmiyaabaa gidikko, GODAI tanan haasayibeenna” yaagiis. Qassikka Mikaayi, “Asau ubbau, taani yootidobaa akekite” yaagiis.

*Akaaba Haiquwaa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa  
18:28-34)*

<sup>29</sup> Hegaappe guyyiyan Israa7eela kawoinne Yihudaa Kawoi Yoosaafixi Gala7aaden de7iya Raamoota katamaa biidosona.

<sup>30</sup> Israa7eela kawoi Yoosaafixa, “Taani maayuwaa laammada, hara asa malatada, olau gelana; shin neeni ne kawo maayuwaa maaya” yaagiis. Yaagin Israa7eela kawoi maayuwaa laammidi, hara asa malatidi, olau geliis.

<sup>31</sup> Sooriyaa kawoi ba paraa gaareta azaziya hasttamanne naa77u asata, “Gitatin guuxxin hara asa oonaarakka olettoppite; Israa7eela kawuwaa xalaalaara olettite” yaagidi azaziis.

<sup>32</sup> Paraan gaariyaa azaziyaageeti Yoosaafixa be7ido wode, “Tuma hagee Israa7eela kawuwaa” yaagidosona. Yaagidi aara olettanau simmidosona; simmin Yoosaafixi waassiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:33 cviiii Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:40

**33** Waasssin paraa gaareta azaziyaageeti i Israa7eela kawuwaa gidennaagaa be7idi, a yedet-tiyogaa aggiigidosona.

**34** Issi bitanee coo ba wonddafiyaa olanchchatu bolli dukkidi, Israa7eela kawuwaa olaa maayoi gaittiyo kayyiyaara caddiis. Caddin Israa7eela kawoi ba gaariyaa laaggiya bitaniyaa, “Gaariyaa guyye zaarada, tana olaa gidduwaappe kessa. Aissi giikko, taani iita cachchaa cadettaichchaas” yaagiis.

**35** He gallassi olai suulliyo wode, Israa7eela Kawoi Akaabi ba paraa gaariyaa giddon zemppidi, Sooretu sinttan takkiis. A cachchaa suuttai paraa gaariyaa giddo gukkin, he omarssikka i haiqqi bayiis.

**36** Awai wullanau matishin olanchchatu giddon, “Asai ubbai ba katamaa ba katamaa bo! Asai ubbai ba biitti ba biitti bo!” yaagiya azazoi kiyiis.

**37** Hegaappe guyyiyan eti kawuwaa Samaariyaa katamaa ehiidi yan moogidosona.

**38** SHAARAMUXATI meeccettiyo, dagatti uttida Samaariyaa haattan eti gaariyaa meeccidosona. GODAI kase haasayido qaalaadankka, a suuttaa kanati laaccidosona.

**39** Akaabi hanido harabai, i oottidobai ubbai, danggarssaa zaaliyan kawo keettaa i keexxidobainne i gimbbido katamatubai ubbai Israa7eela Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

**40** Akaabi haiqqidi ba maizzan gaittiis; a sohuwan a na7ai Akaaziyaasi kawotiis.

*Yihudaa Kawuwaa Yoosaafixa  
(Hanidabaa Odiya Naa77antto Maxaafaa  
20:31-21:1)*

<sup>41</sup> Israa7eela Kawoi Akaabi kawotido oiddantto laittan Asa na7ai Yoosaafixi Yihudan kawotiis.

<sup>42</sup> I kawotiyo wode laittai ayyo hasttamanne ichchasha; i Yerusalaamen laatamanne ichchashu laitta kawotiis. A aayyiyyaa SHiihiha na7iyo Azuubo geetettausu.

<sup>43</sup> Yoosaafixi ba aawaa Asa ogiyan ubban hemettiis; i he ogiyaappe sher77i gibeenna; GODAA sinttan suurebaa oottiis. Gidikkonne, goinniyo xoqqa sohota xaissibeenna; asai he sohotun yarshshuwaa yarshshiyoogaanne ixanaa cuwayiyoogaa aggibeenna.

<sup>44</sup> Yoosaafixikka Israa7eela kawuwaara sigettiis.

<sup>45</sup> Yoosaafixi hanido harabai, a minotettainne i olettido olai Yihudaa Kawotu Taarikiyaa Maxaafan xaafetti uttiis.

<sup>46</sup> Goino woga oottidi attumaageeti attumaageetuura shaaramuxiyaageeta, a awai Asi kawotido wodiyappa attidaageeta biittaappe xaiisiis.

<sup>47</sup> He wode Eedooma biittan kawoi baawa; he biittaa sunttettida halaqai haariis.

<sup>48</sup> Ofiira biitti biidi worqqaa ehaanaadan Yoosaafixi gita markkabeta medhdhiis; shin he markkabeti Eexiyooni-Gaabiran megerettidosonappe attin mulekka bibookkona.

<sup>49</sup> He wode Akaaba na7ai Akaaziyaasi Yoosaafixa, “Ta ashkkarati ne ashkkaratuura issippe markkabiyan boona” yaagiis; shin Yoosaafixi ixxiis.

Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:50 cx Kawotu Maxaafaa Koiruwaa 22:53

**50** Yoosaafixi haiqqidi ba maizzan gaittiis. Ba maizza aawaa Daawita Kataman moogettiis. A sohuwan a na7ai Yoraami kawotiis.

*Israa7eela Kawuwaa Akaaziyaasa*

**51** Yihudaa Kawoi Yoosaafixi kawotido tammanne laappuntta laittan Akaaba na7ai Akaaziyaasi Israa7eela bolli Samaariyan kawotiis; Israa7eela bolli naa77u laitta kawotiis.

**52** Akaaziyaasi GODAA sinttan iitabaa oottiis; ba aawaanne ba aayee ogiyaaninne Israa7eela asaa nagaraa ootissida Nabaaxa na7aa Iyorbbaama ogiyan hemettiis.

**53** Akaaziyaasi Ba7aalayyo oottiisinne goinniis. A aawai kase oottidoogaadan, GODAA, Israa7eela Xoossaa i hanqgetissiis.

## **Wolaytta Bible Portions of the Holy Bible in the Wolaytta language of Ethiopia**

copyright © 2004 SIM

® Faith Comes by Hearing

Language: Wolaytta

Translation by: SIM

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible.

You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

2022-03-11

---

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 31 Aug 2023

6baa8af2-99d9-51d5-a40a-ff54bdb9b793